



Godina XVIII - Broj 1

ZENICA, petak, 22.02.2013.

USTAVNI SUD FBiH

1.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Premijera Kantona Sarajevo za utvrđivanje ustavnosti člana 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, koji je donijela Skupština Kantona Sarajevo, na osnovu člana IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne rasprave, na sjednici održanoj 06.11.2012. godine, donio je

P R E S U D U

1. Utvrđuje se da član 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/11), kojim se mijenja član 8. stav 1., u dijelu koji glasi: „škola će omogućiti pohađanje drugog srodnog nastavnog predmeta o etici i/ili religiji“, nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Saglasno članu IV.C.12.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine daje se kao prijelazno rješenje mogućnost Skupštini Kantona Sarajevo da u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja ove presude u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ usaglasi osporeni dio odredbe iz tačke 1. izreke ove presude sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima svih kantona.

O b r a z l o ž e n j e

1. Predmet zahtjeva

Premijer Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnio je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) 29.12.2011. godine zahtjev za utvrđivanje ustavnosti člana 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom

odgoju i obrazovanju (u daljem tekstu: osporeni član Zakona), koji je donijela Skupština Kantona Sarajevo.

2. Bitni navodi zahtjeva

Osporenim članom Zakona je propisano da je škola dužna osigurati da učenici pohađaju nastavni predmet vjeronauku, a da će onim učenicima koji ne pohađaju vjeronauku škola omogućiti pohađanje drugog srodnog nastavnog predmeta o etici i/ili religiji, a čiji nastavni plan i program donosi Ministarstvo. Podnosilac zahtjeva smatra da osporeni član Zakona dovodi u neravnopravan položaj one učenike koji ne žele pohađati vjeronauku ili drugi nastavni predmet srodan vjeronauci, jer im nije data mogućnost da ne pohađaju ni jedan od ponuđenih predmeta. Navodi da ovim učenicima treba omogućiti izbor slobodnih aktivnosti pod nadzorom nastavnika, što je bio prvobitni prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Vlade Kantona Sarajevo. Posebno ukazuje na djecu sa invaliditetom, ističući da ova djeca zbog svojih psihofizičkih sposobnosti nisu u mogućnosti da shvate značaj vjeronauke, odnosno predmeta srodnog vjeronauci. Podsjeća da su prihvatanjem Konvencije o pravima lica sa invaliditetom države potpisnice preuzele obavezu da osiguraju licima sa invaliditetom jednak pristup općem tercijarnom obrazovanju, profesionalnom osposobljavanju i edukaciji. Podnosilac zahtjeva napominje da je na području Kantona Sarajevo provedeno anketiranje roditelja učenika nakon čega je utvrđeno da postoje opredjeljenja za donošenje zakonskih rješenja za učenike koji ne žele pohađati vjeronauku odnosno nastavni predmet srodan vjeronauci. Na osnovu izloženog, podnosilac zahtjeva smatra da su osporenim članom Zakona, povrijeđene odredbe člana II.A.2.(1) c), d), j), l) i m) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Evropska konvencija o pravima djeteta i Evropska konvencija o pravima lica sa invaliditetom. Predlaže da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom se utvrđuje da osporeni član Zakona nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Ovlaštenje za podnošenje zahtjeva za utvrđivanje ustavnosti

U skladu sa članom IV.C.10. (2) b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine podnosilac zahtjeva je ovlašten za podnošenje zahtjeva za utvrđivanje ustavnosti osporenog člana Zakona.

4. Bitni navodi odgovora na zahtjev

Ustavni sud Federacije je u skladu sa članom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/95 i 37/03) 23.01.2012. godine zatražio od Skupštine Kantona Sarajevo da kao stranka u postupku odgovori na navode zahtjeva u roku od 20 dana.

U odgovoru na zahtjev koji je Skupština Kantona Sarajevo dostavila 22.02.2012. godine, između ostalog navodi se da osporeni član Zakona ne dovodi do diskriminacije učenika, jer daje mogućnost izbora drugog nastavnog predmeta srodnog vjeronauci. Sa aspekta prava roditelja i djece ističu da izučavanje vjeronauke kao redovnog ili alternativnog predmeta dovodi do jačanja moralnog integriteta djeteta, a da je izučavanje vjere osnovno ljudsko pravo garantovano Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Predlažu da Ustavni sud Federacije odbije zahtjev podnosioca kao neosnovan.

5. Mišljenje Venecijanske komisije

Ustavni sud Federacije je 02.02.2012. godine zatražio mišljenje o podnesenom zahtjevu od Venecijanske komisije, kao amicus curiae, koje je dostavljeno 25.07.2012. godine. U navedenom mišljenju, između ostalog istaknuto je da član 8. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju sa izmjenama i dopunama ostavlja učenicima i njihovim roditeljima izbor između nastavnog predmeta vjeronauke i alternativnog predmeta o „etici i /ili religiji“. Venecijanska komisija smatra da se saglasnost sa članom 2. Protokola broj 1. može postići tamo gdje se u jednoj školi osigurava nastavni predmet iz konfesionalne religije tako što učenicima dozvoljava slobodu izbora da pohađaju ili ne pohađaju takvu nastavu. Kao alternativu nastavi iz konfesionalne religije, država može ustanoviti neutralni nastavni predmet bilo o religiji, o etici ili o oba predmeta. Iz navedenih razloga mišljenja su da državi nije zabranjeno da zahtjeva prisustvo učenika, bez mogućnosti izuzetka, na nastavnom predmetu iz etike/ili religije tamo gdje učenik ne pohađa nastavni predmet iz konfesionalne religije. Međutim, obavezno prisustvo na nastavnom predmetu iz etike i/ili religije je kompatibilno sa Evropskom konvencijom samo onda kada je nastavni predmet iz etike i/ili religije neutralan i ne nastoji da indoktrinira. Mora se prenositi na objektivan, kritički i pluralistički način. Navode da takva rješenja štite s jedne strane vjerska i filozofska uvjerenja roditelja koji žele da

njihova djeca pohađaju nastavni predmet iz konfesionalne religije, a s druge strane štite vjerska i filozofska uvjerenja onih koji to ne žele.

6. Sjednica Suda sa javnom raspravom

U ovom ustavno-sudskom predmetu održana je javna rasprava 09.10.2012. godine. Raspravi su pristupili ovlašteni punomoćnici podnosioca zahtjeva i gospodin Emir Suljagić, kao amicus curiae. Ispred Skupštine Kantona Sarajevo nije pristupio niko, iako su uredno pozvani.

Punomoćnici podnosioca zahtjeva su ostali kod navoda zahtjeva i u cijelosti osporili navode iz odgovora na zahtjev. Obrazložili su svoje navode koji se odnose na diskriminaciju učenika koji nemaju izbor u slučaju da ne žele pohađati vjeronauku ili alternativni predmet o etici ili religiji, koji su srodni vjeronauci. Istakli su da je prijedlog Vlade ovog kantona, koji nije usvojen u postupku izmjena i dopuna Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, bio u skladu sa Ustavnim principima i međunarodnim standardima. Prema navedenom prijedlogu škole bi bile obavezne da osiguraju slobodne aktivnosti i sadržaj istih, nadzor nastavnika i stavljanje školskih resursa na raspolaganje onim učenicima koji ne žele da pohađaju ni jedan predmet iz osporenog člana Zakona. Istakli su da je u septembru 2011. godine provedeno anketiranje učenika osnovnih i srednjih škola, koje je ukazalo da primjena osporenog člana Zakona kroz donesene nastavne planove i programe dovodi do određenih problema u praksi, što su elaborirali sa sigurnosnog aspekta učenika koji nisu prisutni na času vjeronauke, zatim sa aspekta diskriminacije ovih učenika prilikom upisa u srednje škole, u odnosu na učenike kojima ocjena iz vjeronauke ulazi u prosjek ocjena (ova ocjena je dovela do razlike u ukupnom broju bodova na listi kandidata od 2 do 2,5, što ponekad može biti razlika između prvog i posljednjeg na listi). Dalje, navode da je došlo do diskriminacije učenika osnovnih škola u odnosu na učenike srednjih škola. Naime, dok se učenici osnovnih škola mogu izjasniti samo o pohađanju vjeronauke, odnosno alternativnog predmeta sličnog vjeronauci, učenici srednjih škola imaju i treću mogućnost, tako da u ovom trenutku postoji 50% populacije koja je u povoljnijem položaju. Kao suštinski problem u konkretnom slučaju navode, sporno je to, što prema osporenom članu Zakona, alternativni predmet treba biti „srodan“ vjeronauci. U takvoj situaciji nadležno ministarstvo nema mogućnost da izradi plan i program za neki predmet koji bi bio alternativa vjeronauci. Zbog navedenih problema, Ministarstvo je predložilo izmjenu kriterija za upis u srednju školu, kako bi se ublažila diskriminacija do koje je dovelo dosadašnji jedini kriterij „prosjek ocjena“. Sada su kriteriji „relevantna grupa predmeta“ i rezultati prijemnog ispita. Na taj način je pomenuta razlika između učenika svedena na razumnu mjeru. Također, diskriminacija će ubuduće biti otklonjena i kroz polaganje ispita državne mature, te će na navedeni

način dosadašnji kriterij „opći prosjek „ biti eliminisan. Polaganje državne mature će biti propisano aktom nadležnog ministra.

interesu javne sigurnosti, zaštite javnog poretka, zdravlja ili morala ili zaštite prava i sloboda drugih“.

Član 14.

Zabrana diskriminacije

„Uživanje prava i sloboda predviđenih ovom konvencijom osigurava se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje nacionalno ili socijalno porijeklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status“.

D. Konvencija o pravima djeteta

Član 3.

„U svim aktivnostima koja se tiču djece od primarnog značaja su interesi djeteta bez obzira na to da li ih provode javne ili privatne institucije za socijalnu zaštitu, sudovi, administrativni organ ili zakonodavna tijela“.

Član 12.

1. Države članice osiguravaju djetetu koje je sposobno formirati vlastito mišljenje pravo slobodnog izražavanja tog mišljenja o svim pitanjima koja se tiču djeteta, s tim što se mišljenju djeteta posvećuje dužna pažnja u skladu sa godinama života i zrelošću djeteta.“

Član 14.

„1. Države članice poštuju pravo djeteta na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti.

2. Države članice poštuju prava i dužnosti roditelja i, ako je takav slučaj, zakonitih staratelja da usmjeravaju dijete u ostvarivanju njegovog prava na način koji je u skladu sa razvojem njegovih sposobnosti.

3. Sloboda ispoljavanja vjeroispovijesti, ili uvjerenja može da podliježe samo onim ograničenjima koja su propisana zakonom i koja su prijeko potrebna radi zaštite javne sigurnosti, reda, zdravlja ili morala ili osnovnih prava i sloboda drugih“.

Član 18.

1. Države članice uložiti će sve napore kako bi se uvažavao princip da oba roditelja imaju zajedničku odgovornost u podizanju i razvoju djeteta. Roditelji ili, u zavisnosti od slučaja, zakoniti staratelji imaju glavnu odgovornost za podizanje i razvoj djeteta. Interesi djeteta su njihova osnovna briga.

7. Relevantni propisi za donošenje presude

A. Ustavne odredbe

Član II. A. 2. (1) c) d) j) l) i m)

Federacija će osigurati primjenu najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u dokumentima navedenim u Aneksu ovog ustava. Posebno

- (1) Sva lica na teritoriji Federacije uživaju pravo na:
 - c) jednakost pred zakonom;
 - d) zabranu svake diskriminacije zasnovane na rasi, boji kože, polu, jeziku, religiji ili vjerovanju, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom ili socijalnom porijeklu;
 - j) zaštitu porodice i djece;
 - l) osnovne slobode; slobodu govora i štampe; slobodu mišljenja, savjesti i uvjerenja; slobodu religije, uključujući privatno i javno vjeroispovijedanje;...
 - m) obrazovanje

Član III. 4. b)

Kantoni imaju sve nadležnosti koje nisu izričito povjerenene federalnoj vlasti. Posebno su nadležni za:

- b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;

B. Protokol uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda („Prvi protokol“ od 20.III.1952. godine)

Član 2.

„Niko ne može biti lišen prava na obrazovanje. U vršenju svojih funkcija u oblasti obrazovanja i nastave država poštuje pravo roditelja da osiguraju takvo obrazovanje i nastavu u skladu sa njihovim vlastitim vjerskim i filozofskim uvjerenjima“.

- c) Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

Član 9.

„Svako ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjere: ovo uključuje slobodu da promijeni vjeru ili uvjerenje i slobodu sam ili zajedno sa drugima i javno ili privatno, da manifestuje svoju vjeru ili uvjerenje, obredom, propovijedanjem i vršenjem vjerskih dužnosti i rituala.

Sloboda manifestiranja svoje vjere ili svojih uvjerenja će podlijezati samo onim ograničenjima predviđenim zakonom i koja su neophodna u demokratskom društvu u

2. Radi garantiranja i unapređivanja prava sadržanih u ovoj konvenciji, države članice pružaju roditeljima i zakonitim starateljima odgovarajuću pomoć u obavljanju dužnosti odgajanja djeteta i osiguravaju razvoj institucija, objekata i službi za brigu o djeci.

Član 28.

1. Države članice priznaju pravo djeteta na obrazovanje i, radi postepenog ostvarenja tog prava na osnovu jednakih mogućnosti, posebno:

- a) proglašavaju osnovno obrazovanje obaveznim i besplatnim za sve;
- b) podstiču razvoj različitih oblika srednjoškolskog obrazovanja, uključujući opće i stručno obrazovanje, koje je dostupno svoj djeci i preuzimaju odgovarajuće mjere kao što su uvođenje besplatnog obrazovanja i pružanje finansijske pomoći u slučaju potrebe;
- c) svima omogućavaju sticanje visokog obrazovanja na osnovu sposobnosti, koristeći prikladna sredstva;
- d) svoj djeci stavljaju na raspolaganje obrazovne i stručne informacije i usluge profesionalne orijentacije;
- e) preduzimaju mjere za podsticanje redovnog pohađanja škole i smanjenje ispisivanja iz škole.

2. Države članice preuzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi se disciplina u školama mogla provoditi na način koji je u skladu sa ljudskim dostojanstvom djeteta i ovom konvencijom.

3. Države članice unapređuju i podstiču međunarodnu saradnju o pitanjima koja se odnose na obrazovanje, posebno radi doprinosa eliminaciji neznanja i nepismenosti u svijetu i olakšanja pristupa nauci, tehničkom znanju i savremenim metodama nastave. U tom pogledu, posebna pažnja se poklanja zemljama u razvoju

Član 29.

1. Države članice saglasne su da obrazovanje djeteta treba da bude usmjereno na:
 - a) razvoj ličnosti djeteta i razvoj obdarenosti i mentalnih i fizičkih sposobnosti do krajnjih granica;
 - b) razvoj poštovanja prava čovjeka i osnovnih sloboda, kao i poštovanje principa sadržanih u Povelji Ujedinjenih naroda;
 - c) razvoj poštovanja roditelja djeteta, njegovog kulturnog identiteta, jezika i vrijednosti, nacionalnih vrijednosti zemlje u kojoj dijete živi i zemlje iz koje ono potiče, kao i civilizacija koje su različite od njegove;
 - d) pripremanju djeteta za odgovoran život u slobodnom

društvu, u duhu razumijevanja, mira tolerancije, jednakosti polova i prijateljstva među svim narodima, etničkim, nacionalnim i vjerskim grupama i licima autohtonog porijekla;

e) razvoj poštovanja prirodne sredine.

2. Ni jedna odredba ovog člana kao ni člana 28. ne smije se tumačiti tako da se ograničava sloboda pojedinca i tijela da osnivaju i upravljaju obrazovnim ustanovama, imajući uvijek u vidu poštovanje principa izloženih u stavu 1. ovog člana i pod uslovom da je obrazovanje u takvim institucijama u skladu sa minimalnim standardima koje može propisati država.

E. Konvencija o pravima lica sa invaliditetom

Član 24.

Obrazovanje

1. Države potpisnice priznaju pravo svih lica sa invaliditetom na obrazovanje. Sa ciljem da ostvare uživanje ovog prava bez diskriminacije i na osnovu jednakosti sa drugima, države potpisnice osiguraće inkluzivni sistem obrazovanja na svim nivoima i učenje tokom čitavog života usmjereno na:

- a) Pun razvoj ljudskih potencijala i osjećanja dostojanstva i samovrijednosti, kao i jačanje poštovanja ljudskih prava, osnovnih sloboda i ljudske raznovrsnosti,
- b) Razvijanje ličnosti, talenta i mentalnih i fizičkih sposobnosti lica sa invaliditetom do najveće moguće mjere.
- c) Omogućavanje da sva lica sa invaliditetom efektivno učestvuju u slobodnom društvu.

2. Države potpisnice će osigurati:

- a) da lica sa invaliditetom ne budu isključena iz općeg sistema obrazovanja na osnovu svog invaliditeta, te da djeca s invaliditetom ne budu isključena iz besplatnog i obrazovnog osnovnog obrazovanja ili iz srednjeg obrazovanja na osnovu invaliditeta;
- b) da lica sa invaliditetom imaju pristup inkluzivnom kvalitetnom i besplatnom osnovnom obrazovanju i srednjem obrazovanju, na ravnopravnoj osnovi sa drugima u zajednicama u kojima žive;
- c) da bude obezbijeđeno razumno zadovoljenje htijenja pojedinca;
- d) da lica sa invaliditetom dobiju potrebnu podršku, unutar općeg sistema obrazovanja, kako bi se olakšalo njihovo djelotvorno obrazovanje,

e) pružanje djelatvornih individualizovanih mjera podrške u okruženjima koja maksimalno doprinose akademskom i društvenom razvoju, u saglasnosti sa ciljem potpunog uključivanja.

5. Države potpisnice će licima sa invaliditetom osigurati pristup općem tercijskom obrazovanju, stručnom usavršavanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju bez diskriminacije i na ravnopravnoj osnovi s drugima. U tu svrhu, države potpisnice će osigurati razumnu prilagodbu za lica sa invaliditetom.“

F. Zakonske odredbe

1. Okvirni Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Član 4.

„Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi.

Jednak pristup i jednake mogućnosti podrazumijevaju osiguravanje jednakih uslova i prilika za sve, za početak i nastavak daljeg obrazovanja.

Odgovarajuće obrazovanje podrazumijeva obrazovanje koje u skladu sa utvrđenim standardima osigurava djetetu da na najbolji način razvije svoje urođene i potencijalne umne, fizičke i moralne sposobnosti, na svim nivoima obrazovanja“.

Član 5.

„Prava djeteta koja se odnose na obrazovanje, ispravna briga za dobrobit njegovog fizičkog i mentalnog razvoja i sigurnosti, u školama i na svim mjestima gdje se obrazuje, imaju prvenstvo nad svim drugim pravima.

U slučaju sukoba prava, prednost se daje onom pravu, tumačenju ili djelovanju, koje će najviše koristiti interesu djeteta“.

Član 6.

„Škola ima odgovornost da, u vlastitoj i u sredini u kojoj djeluje, doprinese stvaranju takve kulture koja poštuje ljudska prava i osnovne slobode svih građana, kako je to zasnovano Ustavom i ostalim međunarodnim dokumentima iz oblasti ljudskih prava koje je potpisala Bosna i Hercegovina“.

Član 9.

„Škola će unapređivati i štititi vjerske slobode, toleranciju i kulturu dijaloga.

Imajući na umu različitost ubjeđenja/vjeronanja u BiH, učenici će pohađati časove vjeronauke samo ako su u skladu sa njihovim ubjeđenjem ili ubjeđenjima njihovih roditelja.

Škola ne može preduzimati bilo kakve mjere i aktivnosti kojima bi se ograničavala sloboda izražavanja sopstvenih i upoznavanja drugih i drugačijih vjerskih uvjerenja.

Učenici koji ne žele pohađati vjeronauku neće ni na koji način biti dovedeni u nepovoljan položaj u odnosu na druge učenike“.

2. Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

Član 8.

„Škola je dužna osigurati uslove da učenici/učenicice pohađaju vjeronauku, ali samo uz saglasnost roditelja ili staratelja.

Škola ne smije preduzimati bilo kakve aktivnosti koje bi se mogle shvatiti kao nepoštovanje ili davanje prednosti bilo kojoj vjeroispovijesti.

Škola osigurava da učenik/učenicica ne trpi bilo kakvu diskriminaciju ili štetu na osnovu vjeroispovijesti, na osnovu toga da nema vjeroispovijesti, na osnovu činjenice da ne pohađa vjeronauku neke određene vjeroispovijesti ili je ne pohađa uopće.

Učenicima se obezbjeđuje da izučavaju o drugim vjerama i vjerovanjima, kao i o drugim tradicijama i kulturama“.

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

Član 3.

Član 8. mijenja se i glasi:

„Član 8.

Škola je dužna osigurati uslove da učenici pohađaju nastavni predmet vjeronauku, a onim učenicima koji vjeronauku ne pohađaju škola će omogućiti pohađanje drugog srodnog nastavnog predmeta o etici/ili religiji, a čiji nastavni plan i program donosi Ministarstvo.

Učenici se, uz saglasnost roditelja, na početku školovanja opredjeljuju za pohađanje jednog od nastavnih predmeta iz stava 1. ovog člana, uz mogućnost promjene opredjeljenja na početku svake školske godine.

Predmeti iz stava 1. imaju status izbornog predmeta i ulaze u opći prosjek ocjena.“

8. Činjenično stanje

Ustavni sud Federacije konstatuje da je u isključivoj nadležnosti kantona utvrđivanje obrazovne politike, donošenje propisa o obrazovanju i osiguranju obrazovanja. Uvažavajući nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo u oblasti zakonodavne politike, Ustavni sud Federacije ukazuje da je osporeni član Zakona u dijelu koji glasi: „**škola će omogućiti pohađanje drugog srodnog nastavnog predmeta o etici i/ili religiji**“, nejasan, neprecizan i da ostavlja mogućnost proizvoljnog tumačenja, kao i čestog mijenjanja sadržaja ovih predmeta u praksi. Suštinski problem u konkretnom slučaju, odnosi se na obavezivanje nadležnog Ministarstva na donošenje nastavnog plana i programa alternativnog predmeta koji bi bio „srodan“ vjeronauci. Tako koncipirana odredba Zakona ne ostavlja dovoljno prostora i ne daje jasna ovlaštenja Ministarstvu da izradi sadržaje, planove i programe za alternativni predmet, za koji bi se opredijelili učenici koji ne žele pohađati vjeronauku. Iz navedenih razloga, po ocjeni Ustavnog suda Federacije osporena odredba Zakona ne daje garancije da učenici koji ne žele pohađati nastavni predmet vjeronauku, neće biti diskriminirani. Osporena odredba Zakona, ovim učenicima ne omogućava da se na jasan i precizan način upoznaju sa svojim pravima, obavezama i odgovornostima pri izboru alternativnih predmeta.

9. Stav Ustavnog suda Federacije

Ustavni sud Federacije utvrđuje da bi Skupština Kantona Sarajevo uređujući oblast obrazovanja jasnim i preciznim zakonskim rješenjima, umjesto osporene odredbe trebala utvrditi alternativni odnosno alternativne predmete, pa nadležnom ministarstvu dati ovlaštenja, koja mu omogućavaju da se kroz utvrđivanje sadržaja, planova i programa alternativnog odnosno alternativnih predmeta omogući realizaciju prava roditelja i djece garantovana:

- a) Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, kao što su jednakost pred zakonom, zabrana svake diskriminacije, zaštita porodice i djece, sloboda govora, mišljenja, savjesti i uvjerenja, sloboda religije i obrazovanje (član II.A.2.(1) c), d), j), l) i m).
- b) Konvencijom o pravima djeteta, kao što su pravo djeteta na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti (član 14. ove Konvencije), osiguranje da pruženo obrazovanje bude u najboljem interesu djeteta, da u potpunosti poštuje prava i dužnosti roditelja i da osigura potpuni razvoj identiteta djeteta (čl. 18., 28. i 29.).

c) Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kao što su sloboda vjeroispovijesti (član 9.), sloboda izražavanja (član 10.), zabrana diskriminacije (član 14.) i pravo na obrazovanje (član 2. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju).

d) Konvencije o pravima lica sa invaliditetom, kao što je pravo lica sa invaliditetom na obrazovanje (član 24.), prilagođavajući sadržaje nastavnih planova i programa iz ove oblasti specifičnim potrebama ove djece, u cilju njihovog potpunog uključivanja u obrazovni sistem.

Nadležno ministarstvo u oblasti obrazovanja bi na ovaj način imalo mogućnost utvrđivati sadržaje nastavnog odnosno nastavnih predmeta, planove i programe za njihovu realizaciju u skladu sa principima demokratskog društva. Prenošenjem znanja iz ove oblasti obrazovanja na objektivan, kritički i pluralistički način, spriječila bi se indoktrinacija, koja ne poštuje vjerska i filozofska uvjerenja roditelja. Time bi nadležno ministarstvo ispunilo svoju obavezu iz člana 2. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, u smislu poštovanja roditelja da osiguraju obrazovanje i podučavanje njihove djece u skladu sa njihovim vlastitim vjerskim i filozofskim uvjerenjima.

10. Tačkom 2. izreke presude je saglasno članu IV.C. 12.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine data kao prijelazno rješenje, mogućnost Skupštini Kantona Sarajevo da u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja ove presude u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ usaglasi osporeni dio odredbe iz tačke 1. izreke ove presude sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: dr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i mr. Faris Vehabović, sudije Suda.

Broj: U-39/11
06.11.2012. godine
S a r a j e v o

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Dr. Kata Senjak, s.r.

.....

1.

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, одлучујући о захтјеву Премијера Кантона Сарајево за утврђивање уставности члана 3. Закона о измјенама и допунама Закона о основном одгоју и образовању, који је донијела Скупштина Кантона Сарајево, на основу члана IV.Ц.10. Устава Федерације Босне и Херцеговине, након јавне расправе, на сједници одржаној 06.11.2012. године, донио је

П Р Е С У Д У

4. Утврђује се да члан 3. Закона о измјенама и допунама Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине Кантона Сарајево“, број 31/11), којим се мијења члан 8. став 1., у дијелу који гласи: „школа ће омогућити похађање другог сродног наставног предмета о етици и/или религији“, није у сагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
5. Сагласно члану IV.Ц.12.б) Устава Федерације Босне и Херцеговине даје се као пријелазно рјешење могућност Скупштини Кантона Сарајево да у року од шест мјесеци од дана објављивања ове пресуде у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и „Службеним новинама Кантона Сарајево“ усагласи оспорени дио одредбе из тачке 1. изреке ове пресуде са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
6. Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и службеним гласилима свих кантона.

О б р а з л о ж е њ е**1. Предмет захтјева**

Премијер Кантона Сарајево (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднио је Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) 29.12.2011. године захтјев за утврђивање уставности члана 3. Закона о измјенама и допунама Закона о основном одгоју и образовању (у даљем тексту: оспорени члан Закона), који је донијела Скупштина Кантона Сарајево.

2. Битни наводи захтјева

Оспореним чланом Закона је прописано да је школа дужна осигурати да ученици похађају наставни предмет вјеронауку, а да ће оним ученицима који не похађају вјеронауку школа омогућити похађање другог сродног наставног предмета о етици и/или религи-

ји, а чији наставни план и програм доноси Министарство. Подносилац захтјева сматра да оспорени члан Закона доводи у неравноправан положај оне ученике који не желе похађати вјеронауку или други наставни предмет сродан вјеронауци, јер им није дата могућност да не похађају ни један од понуђених предмета. Наводи да овим ученицима треба омогућити избор слободних активности под надзором наставника, што је био првобитни приједлог Министарства за образовање, науку и младе Кантона Сарајево (у даљем тексту: Министарство) и Владе Кантона Сарајево. Посебно указује на дјецу са инвалидитетом, истичући да ова дјеца због својих психофизичких способности нису у могућности да схвате значај вјеронауке, односно предмета сродног вјеронауци. Подсјећа да су прихваћањем Конвенције о правима лица са инвалидитетом државе потписнице преузеле обавезу да осигурају лицима са инвалидитетом једнак приступ општем терцијарном образовању, професионалном оспособљавању и едукацији. Подносилац захтјева напомиње да је на подручју Кантона Сарајево проведено анкетање родитеља ученика након чега је утврђено да постоје одређења за доношење законских рјешења за ученике који не желе похађати вјеронауку односно наставни предмет сродан вјеронауци. На основу изложеног, подносилац захтјева сматра да су оспореним чланом Закона, повријеђене одредбе члана II.А.2.(1) ц), д), ј), л) и м) Устава Федерације Босне и Херцеговине, Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода, Европска конвенција о правима дјетета и Европска конвенција о правима лица са инвалидитетом. Предлаже да Уставни суд Федерације донесе пресуду којом се утврђује да оспорени члан Закона није у сагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

3. Овлашћење за подношење захтјева за утврђивање уставности

У складу са чланом IV.Ц.10. (2) б) Устава Федерације Босне и Херцеговине подносилац захтјева је овлашћен за подношење захтјева за утврђивање уставности оспореног члана Закона.

4. Битни наводи одговора на захтјев

Уставни суд Федерације је у складу са чланом 16. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број:6/95 и 37/03) 23.01.2012. године затражио од Скупштине Кантона Сарајево да као странка у поступку одговори на наводе захтјева у року од 20 дана.

У одговору на захтјев који је Скупштина Кантона Сарајево доставила 22.02.2012. године, између осталог наводи се да оспорени члан Закона не доводи до

дискриминације ученика, јер даје могућност избора другог наставног предмета сродног вјеронауци. Са аспекта права родитеља и дјецe истичу да изучавање вјеронауке као редовног или алтернативног предмета доводи до јачања моралног интегритета дјетета, а да је изучавање вјере основно људско право гарантовано Уставом Федерације Босне и Херцеговине. Предлажу да Уставни суд Федерације одбије захтјев подносиоца као неоснован.

5. Мишљење Венецијанске комисије

Уставни суд Федерације је 02.02.2012. године затражио мишљење о поднесеном захтјеву од Венецијанске комисије, као *амицус цуриае*, које је достављено 25.07.2012. године. У наведеном мишљењу, између осталог истакнуто је да члан 8. Закона о основном одгоју и образовању са измјенама и допунама оставља ученицима и њиховим родитељима избор између наставног предмета вјеронауке и алтернативног предмета о „етици и /или религији“. Венецијанска комисија сматра да се сагласност са чланом 2. Протокола број 1. може постићи тамо гдје се у једној школи осигурава наставни предмет из конфесионалне религије тако што ученицима дозвољава слободу избора да похађају или не похађају такву наставу. Као алтернативу настави из конфесионалне религије, држава може установити неутрални наставни предмет било о религији, о етици или о оба предмета. Из наведених разлога мишљења су да држави није забрањено да захтјева присуство ученика, без могућности изузетка, на наставном предмету из етике/или религије тамо гдје ученик не похађа наставни предмет из конфесионалне религије. Међутим, обавезно присуство на наставном предмету из етике и/или религије је компатибилно са Европском конвенцијом само онда када је наставни предмет из етике и/или религије неутралан и не настоји да индоктринира. Мора се преносити на објективан, критички и плуралистички начин. Наводе да таква рјешења штите с једне стране вјерска и филозофска увјерења родитеља који желе да њихова дјеца похађају наставни предмет из конфесионалне религије, а с друге стране штите вјерска и филозофска увјерења оних који то не желе.

6. Сједница Суда са јавном расправом

У овом уставно-судском предмету одржана је јавна расправа 09.10.2012. године. Расправи су приступили овлашћени пуномоћници подносиоца захтјева и господин Емир Суљагић, као *амицус цуриае*. Испред Скупштине Кантона Сарајево није приступио нико, иако су уредно позвани.

Пуномоћници подносиоца захтјева су остали код навода захтјева и у цијелости оспорили наводе из одговора на захтјев. Образложили су своје наводе који се односе на дискриминацију ученика који немају избор у случају да не желе похађати вјеронауку или алтернативни предмет о етици или религији, који су сродни вјеронауци. Истакли су да је приједлог Владе овог кантона, који није усвојен у поступку измјена и допуна Закона о основном одгоју и образовању, био у складу са Уставним принципима и међународним стандардима. Према наведеном приједлогу школе би биле обавезне да осигурају слободне активности и садржај истих, надзор наставника и стављање школских ресурса на располагање оним ученицима који не желе да похађају ни један предмет из оспореног члана Закона. Истакли су да је у септембру 2011. године проведено анкетирање ученика основних и средњих школа, које је указало да примјена оспореног члана Закона кроз донесене наставне планове и програме доводи до одређених проблема у пракси, што су елаборирали са сигурносног аспекта ученика који нису присутни на часу вјеронауке, затим са аспекта дискриминације ових ученика приликом уписа у средње школе, у односу на ученике којима оцјена из вјеронауке улази у просјек оцјена (ова оцјена је доводила до разлике у укупном броју бодова на листи кандидата од 2 до 2,5, што понекад може бити разлика између првог и посљедњег на листи). Даље, наводе да је дошло до дискриминације ученика основних школа у односу на ученике средњих школа. Наиме, док се ученици основних школа могу изјаснити само о похађању вјеронауке, односно алтернативног предмета сличног вјеронауци, ученици средњих школа имају и трећу могућност, тако да у овом тренутку постоји 50% популације која је у повољнијем положају. Као суштински проблем у конкретном случају наводе, спорно је то, што према оспореном члану Закона, алтернативни предмет треба бити „сродан“ вјеронауци. У таквој ситуацији надлежно министарство нема могућност да изради план и програм за неки предмет који би био алтернатива вјеронауци. Због наведених проблема, Министарство је предложило измјену критерија за упис у средњу школу, како би се ублажила дискриминација до које је доводио досадашњи једини критериј „просјек оцјена“. Сада су критерији „релевантна група предмета“ и резултати пријемног испита. На тај начин је поменута разлика између ученика сведена на разумну мјеру. Такођер, дискриминација ће убудуће бити отклоњена и кроз полагање испита државне матуре, те ће на наведени начин досадашњи критериј „општи просјек“, бити елиминисан. Полагање државне матуре ће бити прописано актом надлежног министра.

7. Релевантни прописи за доношење пресуде

А. Уставне одредбе

Члан II. А. 2. (1) ц) д) ј) л) и м)

Федерација ће осигурати примјену највишег нивоа међународно признатих права и слобода утврђених у документима наведеним у Анексу овог устава. Посебно

- (1) Сва лица на територији Федерације уживају право на:
- ц) једнакост пред законом;
 - д) забрану сваке дискриминације засноване на раси, боји коже, полу, језику, религији или вјеровању, политичким или другим увјерењима, националном или социјалном поријеклу;
 - ј) заштиту породице и дјецe;
 - л) основне слободе; слободу говора и штампе; слободу мишљења, савјести и увјерења; слободу религије, укључујући приватно и јавно вјероисповиједање;...
 - м) образовање

Члан III. 4. б)

Кантони имају све надлежности које нису изричито повјерене федералној власти. Посебно су надлежни за:

- б) утврђивање образовне политике, укључујући доношење прописа о образовању и осигурање образовања;

Б. Протокол уз Европску конвенцију о заштити људских права и основних слобода („Први протокол“ од 20.III.1952. године)

Члан 2.

„Нико не може бити лишен права на образовање. У вршењу својих функција у области образовања и наставе држава поштује право родитеља да осигурају такво образовање и наставу у складу са њиховим властитим вјерским и филозофским увјерењима“.

- ц) Конвенција о заштити људских права и основних слобода

Члан 9.

„Свако има право на слободу мисли, савјести и вјере: ово укључује слободу да промијени вјеру или увјерење и слободу сам или заједно са другима и јавно или приватно, да манифестује своју вјеру или

увјерење, обредом, проповиједањем и вршењем вјерских дужности и ритуала.

Слобода манифестирања своје вјере или својих увјерења ће подлијегати само оним ограничењима предвиђеним законом и која су неопходна у демократском друштву у интересу јавне сигурности, заштите јавног поретка, здравља или морала или заштите права и слобода других“.

Члан 14.

Забрана дискриминације

„Уживање права и слобода предвиђених овом конвенцијом осигурава се без дискриминације по било којој основи, као што су спол, раса, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго мишљење национално или социјално поријекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус“.

Д. Конвенција о правима дјетета

Члан 3.

„У свим активностима која се тичу дјецe од примарног значаја су интереси дјетета без обзира на то да ли их проводе јавне или приватне институције за социјалну заштиту, судови, административни орган или законодавна тијела“.

Члан 12.

1. Државе чланице осигуравају дјетету које је способно формирати властито мишљење право слободног изражавања тог мишљења о свим питањима која се тичу дјетета, с тим што се мишљењу дјетета посвећује дужна пажња у складу са годинама живота и зрелости дјетета.“

Члан 14.

„1. Државе чланице поштују право дјетета на слободу мишљења, савјести и вјероисповијести.

2. Државе чланице поштују права и дужности родитеља и, ако је такав случај, законитих старатеља да усмјеравају дијете у остваривању његовог права на начин који је у складу са развојем његових способности.

3. Слобода испољавања вјероисповијести, или увјерења може да подлијеже само оним ограничењима која су прописана законом и која су пријеко потребна ради заштите јавне сигурности, реда, здравља или морала или основних права и слобода других“.

Члан 18.

1. Државе чланице уложит ће све напоре како би се уважавао принцип да оба родитеља имају заједничку одговорност у подизању и развоју дјетета. Родитељи или, у зависности од случаја, законити старатељи имају главну одговорност за подизање и развој дјетета. Интереси дјетета су њихова основна брига.

2. Ради гарантирања и унапређивања права садржаних у овој конвенцији, државе чланице пружају родитељима и законитим старатељима одговарајућу помоћ у обављању дужности одгајања дјетета и осигуравају развој институција, објеката и служби за бригу о дјечи.

Члан 28.

1. Државе чланице признају право дјетета на образовање и, ради постепеног остварења тог права на основу једнаких могућности, посебно:

- a) проглашавају основно образовање обавезним и бесплатним за све;
- b) подстичу развој различитих облика средњошколског образовања, укључујући опште и стручно образовање, које је доступно свој дјечи и преузимају одговарајуће мјере као што су увођење бесплатног образовања и пружање финансијске помоћи у случају потребе;
- c) свима омогућавају стицање високог образовања на основу способности, користећи прикладна средства;
- d) свој дјечи стављају на располагање образовне и стручне информације и услуге професионалне оријентације;
- e) предузимају мјере за подстицање редовног похађања школе и смањење исписивања из школе.

2. Државе чланице преузимају све одговарајуће мјере како би се дисциплина у школама могла водити на начин који је у складу са људским достојанством дјетета и овом конвенцијом.

3. Државе чланице унапређују и подстичу међународну сарадњу о питањима која се односе на образовање, посебно ради доприноса елиминацији незнања и неписмености у свијету и олакшања приступа науци, техничком знању и савременим методама наставе. У том погледу, посебна пажња се поклања земљама у развоју

Члан 29.

1. Државе чланице сагласне су да образовање дјетета треба да буде усмјерено на:

- a) развој личности дјетета и развој обдарености и менталних и физичких способности до крајњих граница;
- b) развој поштовања права човјека и основних слобода, као и поштовање принципа садржаних у Повељи Уједињених народа;
- c) развој поштовања родитеља дјетета, његовог културног идентитета, језика и вриједности, националних вриједности земље у којој дијете живи и земље из које оно потиче, као и цивилизација које су различите од његове;
- d) припремању дјетета за одговоран живот у слободном друштву, у духу разумијевања, мира толеранције, једнакости полова и пријатељства међу свим народима, етничким, националним и вјерским групама и лицима аутохтоног поријекла;
- e) развој поштовања природне средине.

2. Ни једна одредба овог члана као ни члана 28. не смије се тумачити тако да се ограничава слобода појединца и тијела да оснивају и управљају образовним установама, имајући увијек у виду поштовање принципа изложених у ставу 1. овог члана и под условом да је образовање у таквим институцијама у складу са минималним стандардима које може прописати држава.

Е. Конвенција о правима лица са инвалидитетом**Члан 24.****Образовање**

1. Државе потписнице признају право свих лица са инвалидитетом на образовање. Са циљем да остваре уживање овог права без дискриминације и на основу једнакости са другима, државе потписнице осигураће инклузивни систем образовања на свим нивоима и учење током читавог живота усмјерено на:

- a) Пун развој људских потенцијала и осјећања достојанства и самовриједности, као и јачање поштовања људских права, основних слобода и људске разноврсности,
- b) Развијање личности, талента и менталних и физичких способности лица са инвалидитетом до највеће могуће мјере.
- ц) Омогућавање да сва лица са инвалидитетом ефективно учествују у слободном друштву.

2. Државе потписнице ће осигурати:

- a) да лица са инвалидитетом не буду искључена из општег система образовања на основу свог инва-

лидитета, те да дјеца с инвалидитетом не буду искључена из бесплатног и образовног основног образовања или из средњег образовања на основу инвалидитета;

- б) да лица са инвалидитетом имају приступ инклузивном квалитетном и бесплатном основном образовању и средњем образовању, на равноправној основи са другима у заједницама у којима живе;
 - ц) да буде обезбијеђено разумно задовољење хтијења појединца;
 - д) да лица са инвалидитетом добију потребну подршку, унутар општег система образовања, како би се олакшало њихово дјелотворно образовање,
 - е) пружање дјелотворних индивидуализованих мјера подршке у окружењима која максимално доприносе академском и друштвеном развоју, у сагласности са циљем потпуног укључивања.
5. Државе потписнице ће лицима са инвалидитетом осигурати приступ општем терцијарном образовању, стручном усавршавању, образовању одраслих и цјеложивотном учењу без дискриминације и на равноправној основи с другима. У ту сврху, државе потписнице ће осигурати разумну прилагодбу за лица са инвалидитетом.“

Ф. Законске одредбе

6. Оквирни Закон о основном и средњем образовању у Босни и Херцеговини

Члан 4.

„Свако дијете има једнако право приступа и једнаке могућности учешћа у одговарајућем образовању, без дискриминације на било којој основи.

Једнак приступ и једнаке могућности подразумијевају осигуравање једнаких услова и прилика за све, за почетак и наставак даљег образовања.

Одговарајуће образовање подразумијева образовање које у складу са утврђеним стандардима осигурава дјетету да на најбољи начин развије своје урођене и потенцијалне умне, физичке и моралне способности, на свим нивоима образовања“.

Члан 5.

„Права дјетета која се односе на образовање, исправна брига за добробит његовог физичког и менталног развоја и сигурности, у школама и на свим мјестима гдје се образује, имају првенство над свим другим правима.

У случају сукоба права, предност се даје оном праву, тумачењу или дјеловању, које ће највише користити интересу дјетета“.

Члан 6.

„Школа има одговорност да, у властитој и у средини у којој дјелује, допринесе стварању такве културе која поштује људска права и основне слободе свих грађана, како је то засновано Уставом и осталим међународним документима из области људских права које је потписала Босна и Херцеговина“.

Члан 9.

„Школа ће унапређивати и штитити вјерске слободе, толеранцију и културу дијалога.

Имајући на уму различитост убјеђења/вјеровања у БиХ, ученици ће похађати часове вјеронауке само ако су у складу са њиховим убјеђењем или убјеђењима њихових родитеља.

Школа не може предузимати било какве мјере и активности којима би се ограничавала слобода изражавања сопствених и упознавања других и другачијих вјерских увјерења.

Ученици који не желе похађати вјеронауку неће ни на који начин бити доведени у неповољан положај у односу на друге ученике“.

7. Закон о основном одгоју и образовању

Члан 8.

„Школа је дужна осигурати услове да ученици/ученице похађају вјеронауку, али само уз сагласност родитеља или старатеља.

Школа не смије предузимати било какве активности које би се могле схватити као непоштовање или давање предности било којој вјероисповијести.

Школа осигурава да ученик/ученица не трпи било какву дискриминацију или штету на основу вјероисповијести, на основу тога да нема вјероисповијести, на основу чињенице да не похађа вјеронауку неке одређене вјероисповијести или је не похађа уопште.

Ученицима се обезбјеђује да изучавају о другим вјерама и вјеровањима, као и о другим традицијама и културама“.

8. Закон о измјенама и допунама Закона о основном одгоју и образовању

Члан 3.

Члан 8. мијења се и гласи:

„Члан 8.

Школа је дужна осигурати услове да ученици похађају наставни предмет вјеронауку, а оним ученицима који вјеронауку не похађају школа ће омогућити похађање другог сродног наставног предмета о етици/или религији, а чији наставни план и програм доноси Министарство.

Ученици се, уз сагласност родитеља, на почетку школовања одређују за похађање једног од наставних предмета из става 1. овог члана, уз могућност промјене одређења на почетку сваке школске године.

Предмети из става 1. имају статус изборног предмета и улазе у општи просјек оцјена.“

8. Чињенично стање

Уставни суд Федерације констатује да је у искључивој надлежности кантона утврђивање образовне политике, доношење прописа о образовању и осигурању образовања. Уважавајући надлежности Скупштине Кантона Сарајево у области законодавне политике, Уставни суд Федерације указује да је оспорени члан Закона у дијелу који гласи: „**школа ће омогућити похађање другог сродног наставног предмета о етици и/или религији**“, нејасан, непрецизан и да оставља могућност произвољног тумачења, као и честог мијењања садржаја ових предмета у пракси. Суштински проблем у конкретном случају, односи се на обавезивање надлежног Министарства на доношење наставног плана и програма алтернативног предмета који би био „сродан“ вјеронауци. Тако конципирана одредба Закона не оставља довољно простора и не даје јасна овлашћења Министарству да изради садржаје, планове и програме за алтернативни предмет, за који би се определили ученици који не желе похађати вјеронауку. Из наведених разлога, по оцјени Уставног суда Федерације оспорена одредба Закона не даје гаранције да ученици који не желе похађати наставни предмет вјеронауку, неће бити дискриминирани. Оспорена одредба Закона, овим ученицима не омогућава да се на јасан и прецизан начин упознају са својим правима, обавезама и одговорностима при избору алтернативних предмета.

9. Став Уставног суда Федерације

Уставни суд Федерације утврђује да би Скупштина Кантона Сарајево уређујући област образовања јасним и прецизним законским рјешењима, умјесто оспорене одредбе требала утврдити алтернативни односно алтернативне предмете, па надлежном министарству дати овлашћења, која му омогућавају да се кроз утврђивање садржаја, планова и програма алтернативног односно алтернативних предмета омогући реализацију права родитеља и дјецe гарантована:

- а) Уставом Федерације Босне и Херцеговине, као што су једнакост пред законом, забрана сваке дискриминације, заштита породице и дјецe, слобода говора, мишљења, савјести и увјерења, слобода религије и образовање (члан II.A.2.(1) ц), д), ј), л) и м).
- б) Конвенцијом о правима дјетета, као што су право дјетета на слободу мишљења, савјести и вјероисповијести (члан 14. ове Конвенције), осигурање да пружено образовање буде у најбољем интересу дјетета, да у потпуности поштује права и дужности родитеља и да осигура потпуни развој идентитета дјетета (чл. 18., 28. и 29.).
- ц) Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама, као што су слобода вјероисповијести (члан 9.), слобода изражавања (члан 10.), забрана дискриминације (члан 14.) и право на образовање (члан 2. Протокола број 1. уз Европску конвенцију).
- д) Конвенције о правима лица са инвалидитетом, као што је право лица са инвалидитетом на образовање (члан 24.), прилагођавајући садржаје наставних планова и програма из ове области специфичним потребама ове дјецe, у циљу њиховог потпуног укључивања у образовни систем.

Надлежно министарство у области образовања би на овај начин имало могућност утврђивати садржаје наставног односно наставних предмета, планове и програме за њихову реализацију у складу са принципима демократског друштва. Преношењем знања из ове области образовања на објективан, критички и плуралистички начин, спријечила би се индоктринација, која не поштује вјерска и филозофска увјерења родитеља. Тиме би надлежно министарство испунило своју обавезу из члана 2. Протокола број 1. уз Европску конвенцију о заштити људских права и основних слобода, у смислу поштовања родитеља да осигурају образовање и

подучавање њихове дјеце у складу са њиховим властитим вјерским и филозофским увјерењима.

10. Тачком 2. изреке пресуде је сагласно члану IV.Ц.12.6) Устава Федерације Босне и Херцеговине дата као пријелазно рјешење, могућност Скупштини Кантона Сарајево да у року од шест мјесеци од дана објављивања ове пресуде у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и „Службеним новинама Кантона Сарајево“ усагласи оспорени дио одредбе из тачке 1. изреке ове пресуде са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је једногласно у саставу: др Ката Сењак, предсједница Суда, Сеад Бахтијаревић, мр Ранка Цвијић, Домин Малбашић, Александра Мартиновић и мр Фарис Вехабовић, судије Суда.

Број: У-39/11
06.11.2012. године
Сарајево

Предсједница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
др Ката Сењак, с.р.

VLADA

2.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 94. sjednici, održanoj 20.12.2012. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „HidroRing“ d.o.o. Jelah-Tešanj

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija administrativnih troškova privrednom društvu „Hidro-Ring“ d.o.o. Jelah, u iznosu od 12.000,00 KM (slovima: dvanaest hiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 390 m², namijenjen za proizvodnju osta-

lih proizvoda od gume, na lokalitetu Rosulje b.b., općina Tešanj.

Član 2. (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1990460003849348 kod Sparkasse banke.

Član 3. (Provođenje odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28649/12.

PREMIJER

Datum, 20.12.2012. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

3.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 5/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 94. sjednici, održanoj 20.12.2012. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „NORD-ENT“ d.o.o.

TEŠANJ

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija administrativnih troškova investitoru „NORD-ENT“ d.o.o. TEŠANJ, u iznosu od 12.000,00 KM (slovima: dvanaest hiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne

površine 372,00 m², namjenjen za proizvodnju masivnog namještaja, na lokalitetu Medakovo, Općina Tešanj.

Član 2.
(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na transakcijski račun broj: 3385502200379128 kod Uni-CreditBank d.d. Filijala Tešanj.

Član 3.
(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28650/12. **PREMIJER**
Datum, 20.12.2012. godine
Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**

4.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 94. sjednici, održanoj 20.12.2012. godine, d o n o s i

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu „VITA-LIFE“ d.o.o. Visoko

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva - regres privrednom društvu „VITA-LIFE“ d.o.o. Visoko za 2012. godinu, u iznosu od 4.993,60 KM (slovima: četirihiljaddevetstotinadevedesetri i 60/100 konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit.

Član 2.
(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“.

Član 3.
(Provođenje odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28651/12. **PREMIJER**
Datum, 20.12.2012. godine
Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**

5.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko - dobojskog kantona za 2012. godinu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 5/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 94. sjednici, održanoj 20.12.2012. godine, d o n o s i

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava – regresa
privrednom društvu „MEDENA COMMERCE“ d.o.o.
Tešanj

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva - regres privrednom društvu „MEDENA COMMERCE“ d.o.o. Tešanj za 2012. godinu u iznosu do 11.536,80 KM (slovima: jedanaestihiljadpetstotinatridesetšest i 80/100 konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit (odnosno 3 x 3.845,60 KM) po osnovu uredno realiziranog lizing aranžmana.

Član 2.
(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“.

Član 3.
(Provođenje odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Član 2.
(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro račun broj: 1610000001650078 kod Raiffeisen bank.

Član 3.
(Provođenje odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28652/12.

PREMIJER

Datum, 20.12.2012. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.
.....

6.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 94. sjednici, održanoj 20.12.2012. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda CE privrednom društvu “Tvornica cementa Kakanj” d.d. Kakanj

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva privrednom društvu “Tvornica cementa Kakanj” d.d. Kakanj, koji se bavi proizvodnjom cementa, u iznosu od 15.000,00 KM (slovima: petnaest hiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda CE.

Broj: 02-14-28653/12.

PREMIJER

Datum, 20.12.2012. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.
.....

7.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 94. sjednici, održanoj 20.12.2012. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti obrtniku Kubat Emir iz Kaknja, vlasniku PO, „HUREM“

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva PO „HUREM“, vlasnik Kubat Emir iz Kaknja, koji se bavi preradom mesa i proizvodnjom mesnih proizvoda u iznosu od 8.000,00 KM (slovima: osam hiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti.

Član 2.**(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro račun broj: 134020000338548 kod IK banke dd Zenica.

Član 3.**(Provođenje odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28654/12.

Datum, 20.12.2012. godine

Zenica

PREMIJER**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.****8.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članom 52. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 94. sjednici, održanoj 20.12.2012. godine, d o n o s i

O D L U K U**o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu****Član 1.****(Predmet)**

- (1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 5/12) za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.
- (2) Uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, vrši se na slijedeći način:

- a) na razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – sredstva na poziciji 613400 – Nabavka materijala - Plan izdaci iz donacija 2012. godina, uvećavaju se za 3.200,00 KM,
- b) na razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – sredstva na poziciji 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge - Plan izdaci iz donacija 2012. godina, uvećavaju se za 17.077,98 KM,
- c) na razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – sredstva na poziciji 821300 – Nabavka opreme - Plan izdaci iz donacija 2012. godina, uvećavaju se za 2.058,00 KM,
- d) u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2012. godina, sredstva na poziciji 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu, uvećavaju se za 22.335,98 KM.

Član 2.**(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)**

- (1) Uplaćena donatorska sredstva od strane humanitarne organizacije „Save the Children“ Ministarstvo će namjenski utrošiti za realizaciju projekata „Obrazovanje za socijalnu koheziju i BiH na putu ka EU“.
- (2) Ministarstvo je dužno sačiniti izvještaj o utrošenim sredstvima i isti dostaviti Ministarstvu finansija najkasnije 7 (sedam) dana nakon realizacije projekta.

Član 3.**(Realizacija odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo finansija da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.**(Stupanje na snagu)**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 02-14-28655/12.

Datum, 20.12.2012. godine

Zenica

PREMIJER**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**

9.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10) i člana 17. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 95.sjednice, održanom dana 31.12.2012.godine.godine, donosi

O D L U K U

o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2012. godine

Član 1.

(Visina osnovice)

Visina osnovice za obračun plaće (u daljem tekstu: osnovica) zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2012. godine, utvrđuje se u iznosu od 432,00 KM (slovima: četrinstotintri-dedesetdvije konvertibilne marke), što uvećano za korektivni koeficijent od 1,05263, iznosi 454,73616 KM.

Član 2.

(Izuzecé od primjene)

Osnovica iz člana 1. ove odluke ne odnosi se na sudije, tužioce i stručne saradnike iz člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 22/09).

Član 3.

(Realizacija)

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona.

Član 4.

(Stupanje na snagu i primjena)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.12.2012. godine i objavit će se „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-28248/12.

Datum, 31.12.2012. godine

Zenica

PREMIJER**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**

10.

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u skladu sa Izmjenama i dopunama Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na nastavku 95. sjednice, održanom dana 31.12.2012.godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku i ugradnju montažnih drvenih objekata i izgradnju ulaznog objekta prema tunelu Ravne -općina Visoko

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva Fondaciji Arheološki park: Bosanska piramida sunca Sarajevo u iznosu do 29.969,46 KM (slovima:dvadesetdevethiljadavestošezdesetdevetzarečetrdesetšestkonvertibilnih maraka), na ime troškova nabavke i ugradnje montažnih drvenih objekata i izgradnje ulaznog objekta prema tunelu Ravne -općina Visoko.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatiti će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija: „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Obavezuje se Fondacija Arheološki park: Bosanska piramida sunca Sarajevo da nakon završetka radova Ministarstvu za privredu i Vladi Zeničko-dobojskog kantona dostavi Izvještaj o realizaciji projekta nabavke i ugradnje montažnih drvenih objekata i izgradnju ulaznog objekta prema tunelu Ravne -općina Visoko.

Član 4.

(Realizacija uplate)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Član 4.
(Realizacija uplate)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28255/12.

PREMIJER

Datum, 31.12.2012. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

11.

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u skladu sa Programom utroška budžetskih sredstava od koncesija u 2012. godini, usvojenim Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj:02-14-11967/12 od 24.05.2012. godine, na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na nastavku 95.sjednice, održanom dana 31.12.2012.godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobranju finansijskih sredstava za sufinansiranje projekta izgradnje javne rasvjete u naselju Šareni Hanovi-općina Visoko

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva općini Visoko u iznosu do 45.000,00 KM (slovima: četrdesetpethiljada konvertibilnih maraka), na ime troškova sufinansiranja izgradnje javne rasvjete u naselju Šareni Hanovi-općina Visoko.

Član 2.
(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatiti će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“.

Član 3.
(Provođenje Odluke)

Obavezuje se općina Visoko da Ministarstvu za privredu dostavi Izvještaj o realizaciji sufinansiranja projekta izgradnje javne rasvjete u naselju Šareni Hanovi-općina Visoko.

Broj: 02-14-28256/12.

PREMIJER

Datum, 31.12.2012. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

12.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 5/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 95.jednice, održanom dana 31.12.2012.godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobranju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „MPM“ d.o.o. Vareš

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija administrativnih troškova privrednom društvu „MPM“ d.o.o. Vareš, u iznosu od 16.000,00 KM (slovima: šesnaesthiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 446,537 m², namjenjen za proizvodnju kruha, peciva i kolača, na lokalitetu Benići br.6, općina Vareš.

Član 2.
(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 3389002207274974 kod UniCredit banke.

Član 3.
(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28257/12. **PREMIJER**
Datum, 31.12.2012. godine
Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**

13.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 5/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 95.sjednice, održanom dana 31.12.2012.godine, d o n o s i

ODLUKU

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „SALKIĆ“ d.o.o. Jablanica-Tešanj

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija administrativnih troškova privrednom društvu „SALKIĆ“ d.o.o. Jablanica-Tešanj u iznosu od 19.200,00 KM (slovima: devetnaest hiljad i dvjestotine konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za legalizirani izgrađeni objekat proizvodne površine 754,54 m², namjenjen za proizvodnju građevinske stolarije, na lokalitetu Jablanica b.b., općina Tešanj.

Član 2.
(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 3385502200051656 kod UniCredit banke.

Član 3.
(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28258/12. **PREMIJER**
Datum, 31.12.2012. godine
Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**

14.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 5/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 95.sjednice, održanom dana 31.12.2012.godine, d o n o s i

ODLUKU

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „MEPROMEX“ d.o.o. TEŠANJ

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija administrativnih troškova investitoru “MEPROMEX“ d.o.o. TEŠANJ, u iznosu od 24.000,00 KM (slovima: dva deset i četiri hiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 645,72 m², namjenjen za preradu mesa i izradu oblikovanih proizvoda od mesa, na lokalitetu Tešanjka, Općina Tešanj.

Član 2.
(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na

transakcijski račun broj:1610400010170053 kod Raiffeisen Bank d.d. Poslovnica Jelah.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28259/12.

Datum, 31.12.2012. godine

Zenica

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

15.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 5/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 95.sjednice, održanom dana 31.12.2012.godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „BUDO EXPORT“d.o.o. ŽEPČE

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija administrativnih troškova investitoru “BUDO EXPORT“ d.o.o. ŽEPČE, u iznosu od 40.000,00 KM (slovima:četrdesethiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 1994,40 m², namjenjen za proizvodnju masivnih ploča, na lokalitetu Grabovica, Općina Žepče.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu,

razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na transakcijski račun broj:1610750003260095 kod Raiffeisen Bank d.d. Filijala Žepče.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28260/12.

Datum, 31.12.2012. godine

Zenica

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

16.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 95.sjednice, održanom dana 31.12.2012.godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti obrtniku Jasminka Dervišević iz Zenice, vlasniku pekare „NOVA“

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva pekari „NOVA“, vlasnik Jasminka Dervišević iz Zenice, koji se bavi proizvodnjom hljeba i peciva u iznosu od 3.700,00 KM (slovima: trihiljadesedamstotina konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu,

razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro račun broj: 194 1123 804600 196 kod Pro Credit BankZenica.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28261/12.

Datum, 31.12.2012. godine

Zenica

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

17.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10) na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na nastavku 95.sjednice, održanom dana 31.12.2011. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobranju sredstava na ime uplate osnovnog kapitala JU „Dom penzionera“ Zenica

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se sredstva JU „Dom penzionera“ Zenica u iznosu od 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade konvertibilnih maraka) na ime uplate osnovnog kapitala u novcu.

Član 2.

(Sredstva)

(1) Sredstva iz tačke 1. ove odluke osigurat će se na osnovu Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 17/12) razdjel 20, organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821500, pozicija „Ostala osnivačka ulaganja“.

(2) Sredstva uplatiti na račun kod IK banke d.d. Zenica na namjenski depozit za osnovni kapital JU „Dom penzionera“ Zenica.

Član 3.

(Provođenje odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 02-14-28285/12.

Datum, 31.12.2012. godine

Zenica

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

18.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10) i Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2012.godinu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, broj: 02-14-11958-1/12 od 23.05.2012.godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na nastavku 95.sjednice, održanom dana 31.12.2012. godine, d o n o s i

O D L U K A

o odobranju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona sredstva u iznosu od 10.000,00KM (slovima: desethiljada konvertibilnih maraka), kao pomoć u sufinansiranju projekta „Solidarnost na djelu - pomoć za stotinu siromašnih porodica“ na području Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

(Analitička konta)

(1) Sredstva iz tačke 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine

Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 5/12) razdjel 20, organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, KAD 207, pozicija „Ostali socijalni transferi“.

- (2) Sredstva će bit uplaćena Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona na žiro račun broj: 161055000-0580092 otvoren kod Raiffeisen banke Zenica.

Član 3.
(Provođenje odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovaj odluku, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Izveštavanje)

Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona će izvjestiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o namjenskom utrošku sredstava iz člana 1. ove odluke.

Član 5.
(Stavljanje van snage)

Donošenjem ove odluke stavlja se van snage Odluka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-22170/12 od 11.10.2012. godine.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-35-28286/12.

PREMIJER

Datum, 31.12.2012. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.
.....

19.

Na osnovu člana 16.stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-prečišćen tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u skladu sa Izmjenama i dopunama Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 95.

sjednice, održanom dana 31.12.2012. godine, d o n o s i

O D L U K U
o odobravanju sredstava za učešće u zajedničkom finansiranju projekta izgradnje ambulante u Arnautima

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se sredstva za učešće u zajedničkom finansiranju projekta izgradnje ambulante u Arnautima u iznosu od 19.374,20 KM (slovima:devetnaesthiljadatristotinesedamdesetčetiri i 20/100 konvertibilnih maraka).

Član 2.
(Analitička konta)

Sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se u skladu sa Izmjenama i dopunama Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu sa razdjela 21-Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo” u korist JU “Dom zdravlja” Zenica.

Član 3.
(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Izveštavanje)

JU Dom zdravlja Zenica je dužan izvjestiti Ministarstvo zdravstva o namjenskom utrošku sredstava.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28739/12.

PREMIJER

Datum, 31.12.2012. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.
.....

20.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst “Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko - dobojskog kantona za 2012. godinu “Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 5/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 95. sjednice, održanom dana 31.12.2012.godine, d o n o s i :

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava – regresa
privrednom društvu „SUBAŠIĆ“ d.o.o. Tešanj**

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva - regres privrednom društvu „SUBAŠIĆ“ d.o.o. Tešanj za 2012. godinu u iznosu do 5.730,00 KM (slovima: pet hiljadasedamstotinatrideset konvertibilnih maraka), na ime regresiranja kamata na investicijski kredit.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 161040009500074 kod Raiffeisen banke.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28746/12.

PREMIJER

Datum, 31.12.2012. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

21.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine

Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 5/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 95.sjednice, održanom dana 31.12.2012.godine, d o n o s i

O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje
administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog
objekta investitoru Lepir (Džemil) Nezir vl. obrta
„LEPIR“ ZENICA**

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija administrativnih troškova investitoru investitoru Lepir (Džemil) Nezir vl. obrta „LEPIR“ ZENICA, u iznosu od 12.000,00 KM (slovima:dvanaesthiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 380,64 m², namjenjen za proizvodnju aluminijske i PVC stolarije, na lokalitetu Radna zona 1, Općina Zenica.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na transakcijski račun broj:1610550013170013 kod RaiffeisenBank d.d. Sarajevo, Filijala Zenica.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28747/12.

PREMIJER

Datum, 31.12.2012. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

22.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 5/12), a na prijedlog ministra Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 95.sjednice, održanom dana 31.12.2012.godine, d o n o s i

O D L U K U

o stavljanju van snage Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-27308/12 od 07.12.2012. godine

Član 1.

(Predmet)

Stavlja se van snage Odluka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „SIGMA-PROM“ d.o.o. Jelah-Tešanj, broj 02-14-27308/12 od 07.12.2012. godine.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28749/12.

PREMIJER

Datum, 31.12.2012. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.
.....

23.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 5/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 95.sjednice,

održanom dana 31.12.2012.godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „SIGMA-PROM“ d.o.o. Jelah-Tešanj

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija administrativnih troškova privrednom društvu „SIGMA-PROM“ d.o.o. Jelah-Tešanj u iznosu od 22.400,00 KM (slovima: dvadesetdvijehiljadečetiristotine konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za legalizirani izgrađeni objekat proizvodne površine 1.045,8 m², namjenjen za obavljanje djelatnosti: sušenje i prerada drveta/proizvodnja rezane građe, na lokalitetu Jelah b.b., općina Tešanj.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1990460003127474 kod Sparkasse banke.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28748/12.

PREMIJER

Datum, 31.12.2012. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.
.....

24.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 7/10), a u vezi sa članom 27. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu (Službene novine Zeničko-

dobojskog kantona broj: 5/12 i 17/12), na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 95. sjednice, održanom 31.12.2012. godine, d o n o s i

O D L U K U

o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrada pravosudnih institucija

I.

U članu 1. Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrada pravosudnih institucija („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 12/12) riječi: „100.000,00 KM (slovima: stohiljada konvertibilnih maraka)“ zamjenjuju se riječima: „60.000,00 KM (slovima: šezdesethiljada konvertibilnih maraka)“.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-28754-2/12. **PREMIJER**
Datum, 31.12.2012. godine
Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**
.....

25.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10) i člana 10. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 10. vanredne sjednice, održanom telefonskim putem dana 18.01.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu

Član 1. (Predmet)

Nalaže se Ministarstvu finansija-Odsjeku za planiranje i izvršenje budžeta, unos nedostajućih sredstava za stvorene obaveze pojedinih budžetskih korisnika koje prelaze

iznose odobrene u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 5/12 i 17/12), a u cilju poštivanja računovodstvenog načela sveobuhvatnosti i principa modificiranog nastanka događaja, te realnog finansijskog izvještavanja o izvršenju Budžeta za 2012. godinu.

Član 2. (Provođenje Odluke)

Za provođenje ove odluke zadužuju se nadležna ministarstva, uprave, službe i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 3. (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02- 14-1428/13. **PREMIJER**
Datum, 18.01.2013. godine
Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**
.....

26.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 11. vanrednoj sjednici održanoj 22.01.2013. godine donosi:

O D L U K U

o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa

Član 1.

Odobrava se privremeno raspolaganje sredstvima sa posebnog ESCROW računa u iznosu od 2.221.969,50 KM za potrebe osiguranja sredstava za isplatu plaća i naknada za mjesec decembar 2012. godine zaposlenicima budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove Odluke vratit će se na poseban ESCROW račun u roku do 30 dana od dana prijena sredstava.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Član 4.

Odluka se dostavlja Skupštini Kantona radi upoznavanja.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-1545/13.

PREMIJER

Datum, 22.01.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

27.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10), člana 4. i 8. Zakona o koncesijama-Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 5/03), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na nastavku 96. sjednice, održanom 24.01.2013. godine, donosi

O D L U K U

o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-dijabaza na ležištu Donji Rakovac, općina Maglaj

Član 1.**(Saglasnost)**

Daje se saglasnost na Studiju o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju, te postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa- dijabaza na ležištu Donji Rakovac, općina Maglaj.

Član 2.**(Predmet koncesije)**

Privrednom društvu „Greenstone“d.o.o. Maglaj (u daljem tekstu Koncesionar) dodjeljuje se koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa- dijabaza na ležištu Donji Rakovac, općina Maglaj.

Član 3.**(Lokacija)**

- (1) Istražno-eksploatacioni prostor ležišta je ograničen graničnim linijama sa prijelomnim tačkama kako slijedi:

Tačka	X	y	Z /m/
A	4 936 341,55	6 513048,51	260
B	4 936437,29	6 513030,12	313
C	4 936458,29	6 513076,20	312
D	4 936527,06	6 513148,06	320
E	4 936576,67	6 513171,63	314
F	4 936653,05	6 513201,24	326
G	4 936643,75	6 513201,24	345
H	4 936600,15	6 513295,90	365
I	4 936602,05	6 513328,39	360
J	4 936508,26	6 513167,80	300
K	4 936412,10	6 513169,59	262
L	4 936430,88	6 513160,44	265

- (2) Površina unutar istražno-eksploatacionog polja je 2,3 ha, nalazi se na k.č.br. 1614/62, 1614/66, 1614/67, 1614/68, 1614/82, 1614/69, 1614/70 i 1614/65, K.O. S_P. Rakovac zemljišnoknjižni uložak br. 656.

Član 4.**(Ugovor)**

Zadužuje se Ministarstvo za privredu da u skladu sa ovom Odlukom i odredbama Zakona o koncesijama potpiše Ugovor o dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa – dijabaza na ležištu Donji Rakovac, općina Maglaj.

Član 5.**(Elementi Ugovora)**

- (1) Osnovni elementi Koncesionog ugovora su:
 - a) Vrijeme koncesije za istraživanje je 1 godina (jedna godina), računajući od dana dobijanja dozvole za istraživanje, a vrijeme koncesije za eksploataciju je 20 godina, računajući od dana dobijanja dozvole za eksploataciju.
 - b) Minimalna visina kontinuirane koncesione naknade je 0,85 KM/m³ čvrste mase (slovima: osamdesetpet konvertibilnih feniga po metru kubnom čvrste mase),
 - c) Minimalna godišnja količina eksploatisanog dijabaza na koji je Koncesionar dužan plaćati koncesionu naknadu je 20.000 m³ /godišnje(slovima: dvadeset hiljada metara kubnih čvrste mase po godini).
 - d) Maksimalna količina eksploatisanog dijabaza u fazi istraživanja je 1.000 m³ čvrste mase.
- (2) Koncesionar je dužan prije potpisivanja Koncesionog ugovora obezbijediti:
 - a) Ovjerenu mjenicu sa mjeničnom izjavom na iznos od 34.000,00 KM

- b) „Nulto stanje“ ležišta prije početka istražno-eksploatacionih radova sa fotografisanjem eventualnih postojećih objekta u blizini ležišta.
- (3) Koncesionar je dužan prije dobijanja dozvole za eksploataciju obezbijediti: urbanističku, vodoprivrednu, šumsku saglasnost, te okolinsku dozvolu.

Član 6.

(Istraživanje i eksploatacija)

- (1) Istražne i eksploatacione radove, kao i sve druge prateće poslove, Koncesionar je dužan izvoditi u skladu sa odredbama važećih zakona i propisa kojima je uređena oblast istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa, te drugih važećih zakonskih propisa.
- (2) U slučaju da Koncesionar ne otpočne sa istraživanjem i eksploatacijom dijabaza u roku od jedne godine, računajući od dana donošenja ove Odluke, smatrat će se da je odustao od realizacije projekta.

Član 7.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-18-2097/13.

PREMIJER

Datum, 24.01.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

28.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10) i člana 18. Zakona o koncesijama-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/03), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na nastavku 96. sjednice, održanom 24.01.2013. godine,
d o n o s i

O D L U K U

o načinu raspodjele i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane i jednokratne naknade od koncesija

Član 1.

(Predmet)

Kontinuirana naknada za koncesije, koja je rezultat godišnje eksploatisanih količina mineralnih resursa i jednokratna naknada za koncesije (u daljem tekstu nakna-

de), koje plaćaju privredna društva - koncesionari, predstavljaju prihod Zeničko-dobojskog kantona i općine na čijoj teritoriji se obavlja djelatnost.

Član 2.

(Raspodjela sredstava)

- (1) Naknade za predmete koncesije iz člana 2. stav 1. tačke (1), (2), (3), (4), (6), (7) i (8) Zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona, koncesionari su dužni uplaćivati na račun Kantona koji će vršiti raspodjelu sredstava u omjeru: 70% općini na čijoj teritoriji se obavlja koncesiona djelatnost i 30% Kantonu.
- (2) Naknade za predmete koncesije iz člana 2. stav 1. tačke (5), (9), (10), (11), (12) i (13). Zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona su 100% prihodi općine gdje se obavlja koncesiona djelatnost.

Član 3.

(Potrošnja sredstava)

- (1) Sredstva oprihodovana na način iz člana 2. ove odluke, općine mogu trošiti shodno važećim propisima.
- (2) O programima realiziranim iz sredstava koje općine dobiju od Kantona kao i visini uloženi sredstava, općinska vijeća su dužna jednom godišnje informisati resorno ministarstvo

Član 4.

(Nadzor)

Nadzor nad utrošenim sredstvima vrše nadležna ministarstva Zeničko-dobojskog kantona putem komisija i Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(Izveštavanje Skupštine Kantona)

O programima realiziranim iz sredstava oprihodovanih koncesionom djelatnošću najmanje jednom godišnje mora biti poznata Skupština Kantona putem informacija nadležnih ministarstava

Član 6.

(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se nadležna ministarstva Zeničko-dobojskog kantona, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 7.

(Primjena)

Ova odluka se primjenjuje i na naplaćene naknade u 2012. godini.

Član 8.

(Prestanak važnosti)

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu rasporeda i korištenja finansijskih

sredstava prikupljenih po osnovu naknade od koncesija Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-27967/09 od 28.10.2009. godine.

Član 9.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2098/13.

PREMIJER

Datum, 24.01.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

29.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10), člana 7. Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj 95/12), člana 21. stav (5) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 5/12 i 17/12), a u vezi sa Zaključkom Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju načina raspodjele i kontrole trošenja sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona namijenjenih za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-28-27752-1/12 od 27.12.2012. godine, na prijedlog Stručne službe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 96. sjednice, održanom dana 24.01.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2012. godine

Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom odobrava se isplata sredstava u iznosu od 33.333,60 KM (slovima: tridesettri hiljadetristotine-tridesetri i 60/100 konvertibilnih maraka) za političke stranke i klubove poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za mjesec decembar 2012. godine.

Član 2.

(Raspored sredstava)

Sredstva iz člana 1. Ove Odluke raspoređuju se na način da se:

- 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno klubovima poslanika političkih stranaka koje su osvojile mandate u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona,
- 60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih mandata koje svaka politička stranka zastupljena u Skupštini Kantona, ima u trenutku dodjele mandata,
- 10% od ukupnog iznosa raspoređuje se klubovima poslanika, srazmjerno broju poslaničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

Član 3.

(Trenutak raspodjele)

Kao trenutak raspodjele sredstava iz člana 2. ove Odluke smatra se dan donošenja Odluke Vlade Kantona o raspodjeli istih.

Član 4.

(Budžetska organizacija i ekonomski kod)

Isplata sredstava iz člana 1. ove odluke će se izvršiti na osnovu Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 5/12 i 17/12), sa razdjela 10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001-Skupština Kantona, ekonomski kod 614300 „Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika.“

Član 5.

(Realizacija Odluke)

Zadužuju se Stručna služba Skupštine i Ministarstvo finansija, da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i pozakonskim aktima, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 6.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2103/13.

PREMIJER

Datum, 24.01.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

30.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), i člana 29. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 96. sjednice, održanom dana 31.01.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Vrtlište“ /Faza II - Korak 2./ Općini Kakanj

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva Općini Kakanj u iznosu 31.151,87 KM (slovima: tridesetjednihiljadostinupedesetjedna i 87/100 konvertibilnih maraka) na ime refundacije troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Vrtlište“ /Faza II-Korak 2. (opremanje zemljišta zone komunalnom infrastrukturom)/.

Član 2. (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100 - IAD002, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“ na transakcijski račun Općine Kakanj, broj:1610550000100718, kod Raiffeisen Banke d.d. Sarajevo, Filijala Kakanj.

Član 3. (Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i pozakonskim aktima, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4. (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i biće objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2620/13.
Datum, 31.01.2013. godine
Zenica

PREMIJER
mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

31.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 96. sjednice, održanom dana 31.01.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda PK FSC CoC

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva privrednom društvu “BUDO EXPORT ” d.o.o. Žepče, koji se bavi proizvodnjom masivnih ploča od drveta, u iznosu od 15.000,00 KM (slovima: petnaesthiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda PK FSC CoC.

Član 2. (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na Žiro račun broj: 1610750003260095 kod Raiffeisen bank.

Član 3. (Provođenje odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i pozakonskim aktima, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4. (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2621/13.
Datum, 31.01.2013. godine
Zenica

PREMIJER
mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

32.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 96. sjednice, održanom dana 31.01.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava subvencioniranju investicija kod obrta „Lepir“ Zenica, vlasništvo Lepir Nezira

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva obrtniku Lepir Neziru, vlasniku obrta „LEPIR“ iz Zenice, koji se bavi proizvodnjom vrata i prozora od metala u iznosu od 1.237,40 KM (slovima: hiljadudvijestotinetridesetsedam konvertibilnih maraka i 40 konvertibilnih feninga), na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti.

Član 2. (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“, na žiro račun broj: 161 055 0027 180014 kod Raiffeisen Bank Zenica.

Član 3. (Provođenje odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i pozakonskim aktima, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4. (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2622/13.

Datum, 31.01.2013. godine

Zenica

PREMIJER**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**

33.

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona- Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice broj: 02-14-11958-1/12 od 23.05.2012. godine i 02-14-28527/12 od 27.12.2012. godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 96. sjednice održanom dana 31.01.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju sredstava za sufinansiranje Projekta izgradnje jedanaest stambenih jedinica za raseljene osobe, na lokaciji Bravčići, Ulica Prva, Žepče,

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se Općini Žepče sredstva u iznosu od 40.000,00 KM (slovima: četrdesethiljada konvertibilnih maraka) kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju završetka realizacije Projekta izgradnje jedanaest stambenih jedinica na lokaciji Bravčići, Ulica Prva, za raseljene osobe, kojima su potvrđena stanarska prava u stanovima u srušenoj stambenoj zgradi Park 9, u ulici Prva, općina Žepče.

Član 2. (Analitička konta)

Sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/12 i 17/12), razdjel 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika KAD 202, pozicija Budžeta: „Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica“.

Član 3. (Uplata sredstava)

Odobrena sredstva će se uplatiti na depozitni račun Općine Žepče broj: 3380002210835421 otvoren kod Unicredit Banka Žepče, ID broj: 4218163450003, broj Općine 105, sa naznakom Svrha uplate: „Sufinansiranje završetka realizacije Projekta izgradnje jedanaest stambenih jedinica na lokaciji Bravčići, Ulica Prva, općina Žepče“.

Član 4. (Provođenje odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstvo finansija, i Općina Žepče da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku, svako u domenu svojih nadležnosti.

Općina Žepče je dužna Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava do 15.03.2013. godine.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i biti će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2835/13.

PREMIJER

Datum, 31.01.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.
.....

34.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 97. sjednici, održanoj 31.01.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII mjesec 2013. godine

Član 1.
(Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica, za period I-XII mjesec 2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija i
- b) Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.
(Zamjenici potpisnika)

Za zamjenike potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa iz člana 1. ove odluke, određuju se:

- a) Raif Seferović, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i
- b) Đemil Ugarak, ministar Ministarstva za privredu.

Član 3.
(Potpisnici naloga platnih transakcija za utrošak namjenskih sredstava)

Potpisnici naloga platnih transakcija iz namjenskih sredstava, pored potpisnika iz člana 1. su i ministri nadležnih ministarstava za oblast na koju se odnose namjenska sredstva, i to:

- a) Đemil Ugarak, ministar Ministarstva za privredu za pripadajuća sredstva od koncesija,
- b) Raif Seferović, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, za sredstva za zaštitu okoline,
- c) Bojan Bošnjak, ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za sredstva posebnih vodnih naknada, naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, naknada za korištenje šuma i pripadajuća sredstva od koncesija,
- d) Rifat Delić, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova za sredstva od izdatih ličnih dokumenata i
- e) Ekrem Tuka, ministar Ministarstva za boračka pitanja za sredstva fonda za izgradnju stanova.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2633 /13.

PREMIJER

Datum, 31.01.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.
.....

35.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Minista-

rstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 97. sjednici, održanoj 31.01.2013. godine, d o n o s i

rstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 97. sjednici, održanoj 31.01.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za period I-XII mjesec 2013. godine

Član 1. (Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo, za period I-XII mjesec 2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija, i
- b) Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2. (Zamjenici potpisnika)

Za zamjenike potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa iz člana 1. ove odluke, određuju se:

- a) Raif Seferović, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i
- b) Đemil Ugarak, ministar Ministarstva za privredu.

Član 3. (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2634/13.

Datum, 31.01.2013. godine

Zenica

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

36.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 97.

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII mjesec 2013. godine

Član 1. (Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica, za period I-XII mjesec 2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija, i
- b) Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2. (Zamjenici potpisnika)

Za zamjenike potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa iz člana 1. ove odluke, određuju se:

- a) Raif Seferović, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i
- b) Đemil Ugarak, ministar Ministarstva za privredu.

Član 3. (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2635/13.

Datum, 31.01.2013. godine

Zenica

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

37.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 97.

sjednici, održanoj 31.01.2013. godine, d o n o s i

97. sjednici, održanoj 31.01.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke D.D. Sarajevo za period I-XII mjesec 2013. godine

Član 1. (Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke D.D. Sarajevo, za period I-XII mjesec 2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija, i
- b) Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2. (Zamjenici potpisnika)

Za zamjenike potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa iz člana 1. ove odluke, određuju se:

- a) Raif Seferović, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i
- b) Đemil Ugarak, ministar Ministarstva za privredu.

Član 3. (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2636/13.

Datum, 31.01.2013. godine

Zenica

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

38.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko – dobojskog kantona, na

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period I-XII 2013. godine

Član 1. (Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija sa «posebnog ESCROW transakcijskog računa» otvorenog kod IKB DD Zenica, za period I-XII 2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija, i
- b) Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2. (Zamjenici potpisnika)

Za zamjenike potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa iz člana 1. ove odluke, određuju se:

- a) Raif Seferović, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i
- b) Đemil Ugarak, ministar Ministarstva za privredu.

Član 3. (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2637/13.

Datum, 31.01.2013. godine

Zenica

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

39.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko – dobojskog kantona, na

97. sjednici, održanoj 31.01.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa -sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period I-XII 2013. godine

Član 1. (Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa-sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća otvorenog kod IKB DD Zenica, za za period I-XII 2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Sead Džanović, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite,
- b) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija i
- c) Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2. (Zamjenici potpisnika)

Za zamjenike potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa iz člana 1. ove odluke, određuju se:

- a) Raif Seferović, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i
- b) Đemil Ugarak, ministar Ministarstva za privredu.

Član 3. (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2638/13. **PREMIJER**
Datum, 31.01.2013. godine
Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**
.....

40.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine

Zeničko – dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko – dobojskog kantona, na 97. sjednici, održanoj 31.01.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII 2013. godine

Član 1. (Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica, za period I-XII 2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija,
- b) Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona i
- c) Ivica Ćurić, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Član 2. (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2639/13. **PREMIJER**
Datum, 31.01.2013. godine
Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**
.....

41.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko – dobojskog kantona, na

97. sjednici, održanoj 31.01.2013. godine, d o n o s i

rstva finansija, Vlada Zeničko – dobojskog kantona, na 97. sjednici, održanoj 31.01.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period I-XII 2013. godine

Član 1. (Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća otvorenog kod IKB DD Zenica, za period I-XII 2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija, i
- b) Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2. (Zamjenici potpisnika)

Za zamjenike potpisnika naloga platnih transakcija putem podračuna iz člana 1. ove odluke, određuju se:

- a) Raif Seferović, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i
- b) Đemil Ugarak, ministar Ministarstva za privredu.

Član 3. (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2640/13. **PREMIJER**
Datum, 31.01.2013. godine
Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**

42.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko – dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Minista-

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem podračuna u okviru JRT za primljene tekuće transfere i donacije, za JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, za period I-XII 2013. godine

Član 1. (Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija putem podračuna u okviru JRT za primljene tekuće transfere i donacije, za JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, otvorenog kod IKB DD Zenica, za period I-XII 2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija,
- b) Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona, i
- c) Ivica Ćurić, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Član 2. (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2641/13. **PREMIJER**
Datum, 31.01.2013. godine
Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**

43.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 17. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 97.

sjednici, održanoj dana 31.01.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2013. godine

Član 1.

(Utvrđivanje visine naknade za topli obrok)

- (1) Utvrđuje se visina naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2013. godine u iznosi od 8,00 KM (slovima: osam konvertibilnih maraka) po radnom danu.
- (2) Službenim osobama Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, pored naknade za topli obrok iz stava (1) ovog člana, pripada i dodatna naknada za pojačanu ishranu u iznosu od 5,00 KM po radnom danu.

Član 2.

(Izuzeci od primjene)

Naknada iz člana 1. stav (1) ove odluke ne odnosi se na sudije, tužioce i stručne saradnike iz člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 22/09).

Član 3.

(Realizacija)

Zadužuje se Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona da realizuje ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Član 4.

(Stupanje na snagu i datum primjene)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, a primjenjuje se od 01.01.2013. godine.

Broj: 02-14-2829/13.

Datum, 31.01.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

44.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10) i člana 17. Zako-

na o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 97. sjednici, održanoj 31.01.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2013. godine

Član 1.

(Utvrđivanje visine osnovice)

Visina osnovice za obračun plaće (u daljem tekstu: osnovica) zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2013. godine, utvrđuje se u iznosu od 432,00 KM (slovima: četiristotinetridesetdviije konvertibilne marke), što uvećano za korektivni koeficijent od 1,05263, iznosi 454,73616 KM.

Član 2.

(Izuzeci od primjene)

Osnovica iz člana 1. ove odluke ne odnosi se na sudije, tužioce i stručne saradnike iz člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 22/09).

Član 3.

(Realizacija)

Zadužuje se Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona da realizuje ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Član 4.

(Stupanje na snagu, primjena i objavljivanje)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2013. godine i objavit će se „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2830/13.

Datum, 31.01.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

45.

Na osnovu člana 4. i člana 8. Zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 5/03) i člana 16. stav 2. Zakona

o Vladi Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 07/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, na 97. sjednici, održanoj dana 31.01.2013. godine, donijela je

O D L U K U

o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju male hidroelektrane MHE „PEPELARI“ na Pepelarskoj rijeci, na području općina Zenica i Žepče

Član 1.

(Provođenje procedure dodjele koncesije za MHE „PEPELARI“)

Pristupa se provođenju procedure dodjele koncesije za izgradnju male hidroelektrane MHE „PEPELARI“ na Pepelarskoj rijeci, na području općina Zenica i Žepče, na osnovu utvrđenog javnog interesa.

Lokacije objekta male hidroelektrane iz stava 1. ovog člana nalaze se na Pepelarskoj rijeci i to: MHE „PEPELARI“ snage 448 kW, na parcelama označenim kao k.č. 922, 923 i 924 u K.O. Pepelari, općina Zenica i k.č. 469/28, 546/1, 546/2, 489 i 925/1 u K.O. Mračaj, općina Žepče.

Član 2.

(Opšti eliminacioni kriteriji)

Opšti eliminacioni kriteriji za izbor najpovoljnije ponude za dodjelu koncesija iz člana 1. ove odluke su:

- Dokaz o uspješnom poslovanju ponuđača u posljednje tri poslovne godine,
- Dokaz o uredno izmirenim porezima i doprinosima,
- Idejni projekat i Studija o ekonomskoj opravdanosti koncesije sa procjenom u cilju zaštite okoliša,
- Garancija banke na iznos minimalno 20% od ukupne investicije, definirane u Studiji o ekonomskoj opravdanosti koncesije,
- Dokaz o izmirenim obavezama po postojećim koncesionim ugovorima.

Član 3.

(Posebni kriteriji za ocjenjivanje ponude)

Posebni kriteriji za izbor najpovoljnijih ponuda za dodjelu koncesija za izgradnju malih hidroelektrana iz člana 1. ove odluke su:

- Vrijeme na koje se daje koncesija je 30 (trideset) godina, računajući od dana početka korištenja koncesije, odnosno početka proizvodnje električne energije;
- Minimalni iznos tekuće koncesione naknade je 5% (pet posto) od ukupnog prihoda male hidroelektrane.
- Minimalni iznos jednokratne koncesione naknade je za: MHE „PEPELARI“ 30.000,00 KM (trideset hiljada KM).
- Učešće domaćih privrednih društava u izvođenju radova, koje će koncesionar angažovati je minimalno 50%.

Član 4.

(Ostali uvjeti i kriteriji)

Ostale uvjete i kriterije, te procentualno učešće pojedinih kriterija vrednovanja za izbor najpovoljnije ponude utvrditi će Komisija u fazi izrade javnog poziva, a u skladu sa odredbama Pravilnika za ocjenu najpovoljnije ponude za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 5/03).

Preuzimanje tenderske dokumentacije vršiće se uz prezentaciju dokaza o uplati naknade za učešće na javnom oglasu u iznosu od 1.000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnih maraka).

Član 5.

(Javno prikupljanje ponuda)

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, putem Komisije provede postupak javnog prikupljanja ponuda, izvrši odabir u skladu sa odredbama Pravilnika za ocjenu najpovoljnije ponude za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 5/03) i predloži Vladi najpovoljnijeg ponuđača.

Član 6.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 02-25-2832/13.

Datum, 31.01.2013. godine

Zenica

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

.....

46.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10) i članova 1. i 8. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Zeničko-dobojskog kantona u privrednim društvima sa udjelom državnog kapitala („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 5/06, 4/07), a u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 34/03), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 95. sjednice, održanom dana 31.12.2012. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

o produženju mandata na kraći period članovima Nadzornog odbora u privrednom društvu “rmk promet” d.d. Zenica

I.

Produžuje se mandat članovima Nadzornog odbora privrednog društva “rmk promet” d.d. Zenica na kraći period, odnosno do konačnog imenovanja, a najduže do 2 (dva) mjeseca od dana imenovanja:

1. Besim Sinanović,
2. Muhamed Mušija,
3. Suad Orlić,
4. Avdo Serdarević,
5. Nijaz Begić.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 02-34-28250/12.

PREMIJER

Datum, 31.12.2012. godine

Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**

47.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10), a u skladu sa članom 26. i članom 25. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH”, broj: 6/92, 8/93, i 13/94), u vezi sa članom

129. stav 2. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 05/04, 20/07, 19/09 i 09/11), a nakon provedenog postupka za izbor člana školskog odbora od strane Vijeća roditelja Druge gimnazije u Zenici, od 19.12.2012. godine, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 96. sjednice, održanom dana 31.01.2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Druge gimnazije u Zenici

I.

Razrješava se članstva u Školskom odboru Druge gimnazije u Zenici, Mišić Nada, član iz reda roditelja, na lični zahtjev.

II.

U Školski odbor Druge gimnazije u Zenici, na period do isteka mandata Školskog odbora, imenuje se:

Kulenović Velida, član iz reda roditelja.

III.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“ i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Broj: 02-38-2624/13.

PREMIJER

Datum, 31.01.2013. godine

Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**

48.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10), a u skladu sa članom 26. i članom 25. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH”, broj: 6/92, 8/93, i 13/94), u vezi sa članom 129. stav 2. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 5/04, 20/07, 19/09 i 09/11), a nakon provedenog postupka za izbor člana školskog odbora od strane Nastavničkog vijeća Gimnazije „Edhem Mulabdić“ u Maglaju, od 16.11.2012. godine, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 96.

sjednice, održanom dana 31.01.2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Edhem Mulabdić“ u Maglaju

I.

Razrješava se članstva u Školskom odboru Gimnazije „Edhem Mulabdić“ u Maglaju: Lokmić Nedžad, član iz reda nastavnika stručnih saradnika i osoblja škole, na lični zahtjev.

II.

U Školski odbor Gimnazije „Edhem Mulabdić“ u Maglaju, na period do isteka mandata Školskog odbora, imenuje se: Jašarević Mirela, član iz reda nastavnika stručnih saradnika i osoblja škole.

III.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko – dobojskog kantona“ i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Broj: 02-38-2625 /13.

PREMIJER

Datum, 31.01.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

49.

Na osnovu člana 16. stav 3., a u vezi sa članom 21a. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 97. sjednici, održanoj 31.01.2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova Drugostepene komisije Vlade Zeničko-dobojskog kantona

I

Imenuje se Drugostepena komisija Vlade Zeničko-dobojskog kantona (dalje: Komisija) u sastavu:

- Haris Hrgić, predsjednik, Stručna služba Vlade Zeničko-dobojskog kantona,

- Ružica Jukić-Ezgeta, član, Ministarstvo za pravosuđe i upravu,

- Nikica Jukić, član, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

- Branka Marković, član, Stručna služba Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,

- Indira Krujeziu, član, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

II

Nadležnost Komisije je rješavanje po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rješenja kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, donesenih na osnovu zakona i drugih propisa Zeničko-dobojskog kantona, ako drugim zakonom nije drugačije određeno.

III

Način rada, odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad i organizaciju Komisije uređuje se Poslovníkom o radu Komisije

IV

Mandat Komisije traje dvije godine, počev od dana imenovanja.

V

Predsjedniku i članovima Komisije pripada pravo na naknadu za rad u Komisiji, u skladu sa aktima Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

VI

Predmete pristigle do stupanja na snagu ovog rješenja rješavat će dosadašnja Komisija.

VII

Stupanjem na snagu ovog rješenja, prestaje da važi Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Drugostepene komisije Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-31724/11 od 13.12.2011. godine (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/12).

VIII

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 02-34-2820/13.

PREMIJER

Datum, 31.01.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

50.

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10) a u vezi sa članom 30. Zakona o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 97. sjednici, održanoj dana 31.01.2013. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvaja Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Zeničko-dobojskog kantona. Plan interventnih mjera je sastavni dio ovog zaključka.

II.

Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Zeničko-dobojskog kantona objaviće u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

III.

Zadužuje se Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline da realizuje ovaj zaključak u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

IV.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-23-2823 /13.

Datum, 31.01.2013. godine

Zenica

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

Na osnovu člana 30. Zakona o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), a u vezi člana 44 Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 5/11), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-

dobojskog kantona, na 97. sjednici, održanoj dana 31.01.2013.godine, d o n o s i

PLAN INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

I. OPĆE ODREDBE

- Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu – Plan) se odnosi na moguće posebne situacije u kojima su prekoračene granične vrijednosti kvaliteta zraka, pragovi upozorenja i pragovi uzbune, a kojima mogu biti ugroženi život i zdravlje ljudi biljni i životinjski svijet i materijalna dobra.
- Plan se donosi u cilju prevencije situacije izuzetne zagađenosti zraka (smog), za slučajeve kada postoji rizik prekoračenja praga upozorenja i praga uzbune, sa mjerama za smanjenje rizika od prekoračenja i ograničenja trajanja takvih pojava.
- Planom se utvrđuju vrste rizika i opasnosti, postupak i mjere za uklanjanje opasnosti, subjekti za provođenje pojedinih mjera, odgovornost i ovlaštenja u vezi sa primjenom Plana, te finansiranje Plana.

II. VRSTE RIZIKA I OPASNOSTI

- Koncentracija zagađujućih materija u zraku koja prelazi graničnu vrijednost kvaliteta zraka, prag uzbune ili prag upozorenja, predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi, biljnog i životinjskog svijeta i materijalna dobra i zbog toga može doći do posebnih situacija koje iziskuju mjere za njihovo prevazilaženje.
- Povećanje koncentracije zagađujućih materija u zraku je stanje zagađenosti atmosfere sa jednom ili više zagađujućih materija u takvim količinama i karakteristikama, koje nakon dužeg ili kraćeg izlaganja djeluju štetno na zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet i na materijalna dobra.
- Granične vrijednosti kvaliteta zraka u cilju zaštite zdravlja ljudi prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/12) su:

Tabela: 1. Granične vrijednosti kvaliteta zraka

Zagađujuća materija	Period uzorkovanja	Prosječna godišnja vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Granična vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Tolerantna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
SO ₂	1 sat	50	350 (napomena 1)	500
SO ₂	24 sata	50	125 (napomena 2)	125
NO ₂	1 sat	40	200 (napomena 3)	300
NO ₂	24 sata	40	85 (napomena 2)	125
LC 10	24 sata	40	50 (napomena 4)	75
CO	8 sati	-	10000	16000
O ₃	8 sati	-	120	-

Napomena 1: ne smije biti prekoračena više od 24 puta u kalendarskoj godini

Napomena 2: ne smije biti prekoračena više od 3 puta u kalendarskoj godini

Napomena 3: ne smije biti prekoračena više od 18 puta u kalendarskoj godini

Napomena 4: ne smije biti prekoračena više od 35 puta u kalendarskoj godini

„Granična vrijednost“ označava nivo određen na osnovu naučnog znanja s ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini. Ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen.

„Tolerantna vrijednost“ znači graničnu vrijednost uvećanu za granicu tolerancije.

4. Glavni izvori zagađivanja zraka su saobraćaj, industrija, sistemi za zagrijavanje stanova, poslovnih i proizvodnih prostora i otvorena ložišta.

5. Glavne zagađujuće materije su: sumpordioksid, azotni oksidi, ugljen monoksid, lebdeće/suspendovane čestice, dim (čađ), teški metali.

- Sumpor dioksid nastaje spaljivanjem goriva koji sadrže sumpor (drvo, ugalj, nafta, benzin, plin). Sumpor dioksid djeluje na disajne organe, moždani sistem, probavni sistem.
- Azotni oksidi nastaju sagorijevanjem goriva na visokim temperaturama (benzin, nafta, plin). Oni imaju nadražajno dejstvo na sluznicu disajnih organa i očiju. Azotni oksidi uz hidrougljike i ugljen monoksid mogu uzrokovati izrazito ozbiljne posljedice za život i zdravlje ljudi.

- Ugljen monoksid nastaje kao posljedica nepotpunog sagorijevanja fosilnih goriva. Može izazvati glavobolje, smetanje na mentalne sposobnosti čovjeka, oštećenje kardiovaskularnog sistema itd.

- Lebdeće/suspendovane čestice i dim (čađ) dovode do nadraživanja sluznice disajnih organa i očiju, promjena na koži, krvnom sistemu i sl.

- Teški metali (olovo, kadmij, živa i dr.) uglavnom nastaju u industrijskim postrojenjima i kod izduvnih gasova automobila. Teški metali su toksični i imaju kancerogeno dejstvo.

6. Djelovanje prekomjernih koncentracija zagađujućih materija na organizam čovjeka može biti akutno i hronično. Akutno djelovanje podrazumijeva izlaganje organizma prekomjernim koncentracijama u kraćem vremenskom periodu, to jest “epizodama”.

(„Epizoda“ je usvojeni međunarodni termin a odnosi se na vremenski ograničen period trajanja povišenih koncentracija zagađujućih materija u zraku).

Hronično djelovanje je izlaganje organizma manjim koncentracijama zagađujućih materija, ali tokom dužeg vremenskog perioda.

III. POSTUPAK I MJERE ZA UKLANJANJE OPASNOSTI

Na osnovu izmjerenih vrijednosti koncentracija zagađujućih materija u zraku mogu se proglasiti epizode povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku:

1. Pripravnost
2. Upozorenje i
3. Uzbuna

1. Pripravnost

Pripravnost se proglašava:

- Ako se na području kantona ili pojedinih općina kantona uspostavila stabilna vremenska situacija, proglašena od zvanične meteorološke službe, koju karakteriše sporo pomjeranje visokog atmosferskog pritiska, slab vjetar, pojačana prizemna temperaturna inverzija koja bi se mogla zadržati u narednih 48 sati.
- Ako izmjerene ili proračunate vrijednosti koncentracije zagađujućih materija prelaze granične vrijednosti date u Tabeli 1. poglavlje II tačka 3.ovog plana.

2. Upozorenje

Upozorenje se proglašava kada se na svim mjernim mjestima utvrde pragovi upozorenja čije su vrijednosti navedene u Tabeli 2., a pri tome se i dalje, u narednih 24 sata, očekuje nastavak stabilne vremenske situacije koja pogoduje kumuliranju zagađujućih materija u zraku.

Tabela: 2. Pragovi upozorenja za SO₂ i NO_x

Zagađujuća materija	Period uzorkovanja	Prag upozorenja (µg/m ³)
SO ₂	1 sat	400 (napomena 1)
NO _x	1 sat	320 (napomena 1)

Napomena 1: Vrijednosti moraju biti prekoračene u najmanje tri uzastopna sata na svim mjernim mjestima

Tabela: 2a. Prag upozorenja za O₃

Zagađujuća materija	Period uzorkovanja	Prag upozorenja (µg/m ³)
O ₃	1 sat	180

3. Uzbuna

Uzbuna se proglašava kada su izmjerene koncentracije na svim mjernim mjestima veće ili jednake pragovima uzbune za bilo koju zagađujuću materiju u zraku iz Tabele 3. i kada se u narednih 48 sati očekuje stabilna vremenska situacija.

Tabela 3. Pragovi uzbune

Zagađujuća materija	Period uzorkovanja	Prag uzbune (µg/m ³)
SO ₂	1sat	500 (napomena 1)
NO _x	1sat	400 (napomena 1)
O ₃	1sat	240 (napomena 1)

Napomena1: Vrijednosti moraju biti prekoračene u najmanje tri uzastopna sata na svim mjernim mjestima.

Koncentracija zagađujućih materija u zraku koja prelazi graničnu vrijednost kvaliteta zraka, prag uzbune ili prag upozorenja, predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi, bilnog i životinjskog svijeta i materijalna dobra i zbog toga može doći do posebnih situacija koje iziskuju mjere za njihovo prevazilaženje.

Mjere koje se mogu poduzeti u epizodama

1. U slučaju proglašenja epizode Pripravnost preduzimaju se sljedeće mjere:

- Preporuka rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja, apeli vozačima za smanjenje korištenja privatnih automobila, te preporuke za smanjenja emisije iz proizvodnih i energetskih postrojenja, kućnih ložišta i ostalih izvora.

2. U slučaju proglašenja epizode Upozorenje, preduzimaju se sljedeće mjere:

- Obezbeđivanje dodatnih mjerenja mobilnom automatskom stanicom za mjerenje kvaliteta zraka
- Upozoravanje rizičnih grupa stanovništva putem medija.
- Povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prevoza u odnosu na redovne situacije za 20%,
- Zabrana kretanja automobila koji nemaju katalizator
- pojačane kontrole organa MUP-a. Ovo se ne odnosi na vozila javnog gradskog prevoza i vozila hitnih intervencija.
- U slučaju da problem zagađenosti zraka koje je prouzrokovano drumskim saobraćajem ne može biti riješen na drugi način, može se zabraniti korištenje određenih saobraćajnica i putnih pravaca za određene vrste vozila. (Ova mjera je u skladu sa članom 30. Zakona o zaštiti zraka).
- Privremeno ograničenje korištenja čvrstog goriva i težih lož-ulja i privremeni prelazak rada industrijskih i drugih objekata na alternativnu vrstu goriva, koje je ekološki prihvatljivije.

3. U slučaju proglašenja epizode Uzbuna, preduzimaju se slijedeće mjere:
 - Povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prevoza, za više od 20% u odnosu na redovne situacije. Zabrana kretanja autobusa bez ugrađenih euro-motora i katalizatora.
 - Zabrana kretanja motornih vozila, koja nemaju katalizator - pojačane kontrole organa MUP-a,
 - Privremeno ograničenje upotrebe motornih vozila (sistem “par”- “nepar”). Ovo se ne odnosi na vozila policije, ministarstva odbrane, javnog gradskog prevoza, vozila sa diplomatskim tablicama, i vozila hitnih intervencija (hitna pomoć i vatrogasci),
 - Ograničenje rada određenih proizvodnih procesa, kotlovnica i sl.Ograničenja se vrše prema Internim operativnim planovima zagađivača, a nadzor vrše Operativni štabovi općina.
 - Ograničenje korištenja određenih vrsta sirovina i goriva radi smanjenja emisije štetnih materija, a u skladu sa Internim planovima zagađivača.
 - Zabrana rada industrijskih i drugih objekata koja u tehnološkom procesu koriste čvrsto gorivo i teža lož-ulja.
3. Općinski Načelnik na osnovu prikupljenih podataka mjerenja kvaliteta zraka dobivenih od stručnih i ovlaštenih institucija proglašava epizodu pripravnosti odnosno prvu epizodu prekomjernih koncentracija zagađujućih materija u zraku i odlučuje o potrebi sazivanja i početka djelovanja Operativnog štaba za primjenu mjera u slučajevima druge i treće epizodne situacije, odnosno epizode upozorenja i uzbune.
4. Ovlaštenja i dužnosti Operativnog štaba za primjenu Plana su:
 - Primjena Plana kad nastupi epizoda upozorenja i epizoda uzbune.
 - Procjena rizika i opasnosti uslijed trajanja određene epizode.
 - Usklađivanje mjera u primjeni Plana.
 - Procjena i obezbjeđenje sredstava u posebnim situacijama.
 - Donošenje odluke o prestanku primjene Plana.
 - Obavještanje javnosti.
 - Preduzimanje drugih mjera utvrđenih Planom.
5. Tehničke i administrativne poslove u vezi sa primjenom Plana obavljaju stručne službe Općine.

V.

PRIMJENA PLANA

- IV.
 - SUBJEKTI ZADUŽENI ZA PRIMJENU PLANA
 1. Za primjenu Plana zadužen je Operativni štab Općine (U daljem tekstu Operativni štab) na čijem području se proglašavaju interventne mjere, odnosno početak primjene Plana.

Operativni štab čine:

 - Načelnik
 - Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova
 - Predstavnik Ministarstva nadležnog za zaštitu okoline
 - Načelnik Štaba civilne zaštite
 - Predstavnik Zavoda za javno zdravstvo ili druge zdravstvene ustanove
 - Predstavnik Univerziteta u Zenici
 - Predstavnik Meteorološkog zavoda Federacije BiH
 - Predstavnik Službe za inspeksijske poslove
 - Predstavnik informativne službe općine
 - Predstavnicima drugih institucija po potrebi.
 2. Predsjednik Operativnog štaba je Načelnik Općine na čijem području se proglašavaju interventne mjere.
 1. U primjeni Plana obavezno učestvuju pravna i fizička lica koja u obavljanju svoje djelatnosti emituju zagađujuće materija u zrak:
 - industrijska postrojenja
 - privredna i uslužna preduzeća
 - preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije
 - vlasnici ložišnih instalacija bez obzira na djelatnost
 - preduzeća koja se bave prevozom građana i roba
 - vlasnici automobila
 2. Pravna i fizička lica koja se bave poslovima prijema i prenosa informacija, pozivanja građana i uzbunjivanja:
 - interventne jedinice i civilna zaštita, hitna medicinska pomoć, komunalna preduzeća, te ostale nadležne službe zavisno od potrebe.
- Subjekti koji su zaduženi za primjenu Plana, te oni koji učestvuju u njegovoj primjeni će, zavisno od vrste posla kojim se bave, donijeti svoje Interne operativne planove za djelovanje u slučajevima proglašavanja epizoda upozorenja i uzbune.

VI. PRESTANAK EPIZODA

Operativni štab donosi odluku o prestanku primjene Plana:

1. Ako se u toku trajanja epizode uspostavi trend opadanja koncentracija zagađujućih materija u predhodna 24 sata na osnovu rezultata sa stanica na kojima se vrše mjerenja.
2. Ako se prema zvaničnoj meteorološkoj prognozi predviđa prestanak ili slabljenje stabilne meteorološke situacije u naredna najmanje 24 sata.

VII.

Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Zeničko-dobojskog kantona objaviti u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

VIII.

Stupanjem na snagu ovog Plana interventnih mjera prestaje da važi Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:15/09).

Broj: 02-23-2823-1/13.

Datum, 31.01.2013. godine

Zenica **mr.sci. Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**

PREMIJER

MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU

51.

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 35/05), člana 15. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (prečišćeni tekst) („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08), člana 178. Stav 2. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/06), i člana 125. Zakona o vodama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/07), ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona donosi

ODLUKU

o kriterijima za utvrđivanje prioriternih projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za program utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu

Član 1. (Predmet Odluke)

- (1) Ovom Odlukom definišu se kriteriji za utvrđivanje prioriternih projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za Program utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu, postupak i način kandidovanja projekata od strane općina Zeničko-dobojskog kantona, uslovi za uvrštenje kandidovanih projekata.
- (2) Planiranje ulaganja sredstava opće i posebnih vodnih naknada u Programu ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2013. godinu u projekte od općinskog značaja vršit će se na osnovu iskazanih prioriteta od strane općina, dostavljenih na zahtjev Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (u daljem tekstu: Ministarstvo), a u namjene definirane u članu 178. stav 2. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/06), i u članu 125. Zakona o vodama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/07).

Član 2. (Kriteriji za rangiranje projekata)

Rangiranje prioriternih projekata za Program utroška sredstava vodnih naknada u 2013. godini koji su po Zakonu o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/06) i Zakonu o vodama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/07) **od općinskog značaja** - zaštitne objekte, objekte za odvodnjavanje, objekte za iskorištavanje voda, te objekte za zaštitu voda od zagađivanja, kao i ostale aktivnosti vezane za poslove upravljanja vodama – izrada tehničke dokumentacije i dr, iz tačke I ove Odluke, Općina je dužna izvršiti na osnovu slijedećih kriterija:

Kriteriji Max. bodovi

1. Projekti koji su u fazi realizacije (ranije započeti)25
2. Projekti koje sufinansiraju donatori, kreditori ili drugi subjekti20
3. Projekti koji postižu najveće efekte na području gdje se realizuju30
4. Projekti koji imaju veći stepen vlastitog učešća25

Član 3.
(Dostavljenje izvještaja o evaluaciji)

Općina je dužna provesti evaluaciju projekata iz člana 1. ove Odluke sa područja cijele općine i Ministarstvu dostaviti dokumentaciju – zapisnik, izvještaj ili sl. o provedenoj evaluaciji sa utvrđenom bodovnom listom projekata, u skladu sa navedenim kriterijima, odnosno detaljnije razrađenim podkriterijima.

Član 4.
(Dostavljanje liste prioritetnih projekata)

Uz dokumentaciju iz člana 3. ove Odluke, Općina je dužna dostaviti listu projekata koji se kandidiraju za Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, po utvrđenim prioritetima.

Član 5.
(Dostavljanje obrazaca OPP)

Za svaki projekat sa liste iz člana 4. ove Odluke, općina je dužna dostaviti popunjen OPP obrazac, koji je sastavni dio ove Odluke.

Član 6.
(Uslovi za uvrštenje kandidovanih projekata)

Uslovi za uvrštavanje kandidovanih radova su urađena projektna dokumentacija, te izjava općine da su riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Ukoliko se kandiduje izrada projekta, dostaviti ovjeren projektni zadatak.

Član 7.
(Uslovi za zaključenje ugovora o prenosu sredstava općini)

Za svaki projekat od općinskog značaja planiran Programom utroška sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, uslovi za zaključivanje ugovora o prenosu sredstava općini su donesena pravosnažna odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i izdato rješenje o odobrenju za građenje (građevinska dozvola), ukoliko se radi o radovima.

Član 8.
(Uvrštenje projekata u Program utroška)

(1) Ministarstvo će u Program utroška sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2013. godini uvrstiti kandidovani projekat, odnosno projekte prema dostavljenoj listi prioriteta Općine, u skladu sa

Odlukom o načinu raspodjele sredstava vodnih naknada za 2013. godinu.

(2) U slučaju manje raspoloživih sredstava od zahtjeva Općine za prioritetni projekat, sa odgovornim predstavnicima Općine utvrdit će se dio aktivnosti iz projekta koji će se finansirati iz sredstava vodnih naknada.

Član 9.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 05-25-1504-1/13

Datum, 21.01.2013.godine

Zenica

MINISTAR

Bojan Bošnjak, s.r.

MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

52.

Na osnovu člana 44. stav 7. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 36/03, 37/03-ispravka, 21/04-ispravka, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11), člana 16. stav 1. Zakon o izvršenju sankcija u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09) i člana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 35/05), ministrica za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, donosi

PRAVILNIK
O IZVRŠAVANJU RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet i organ izvršenja)

(1) Ovim pravilnikom uređuje se izvršavanje sudske odluke o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi (u daljem tekstu: rad za opće dobro), izrečene u skladu sa članom 44. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Zamjena kazne zatvora radom za opće dobro može se primijeniti i u slučajevima kada se odlukom suda novčana kazna zamjenjuje kaznom zatvora, shodno

članu 47. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

- (3) Rad za opće dobro izvršava Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 2.

(Trajanje, upućivanje, mjesto i troškovi izvršavanja rada za opće dobro)

- (1) Rad za opće dobro izvršava se u trajanju određenom pravosnažnom sudskom presudom.
- (2) Rok za upućivanje osuđenog lica na rad za opće dobro ne može biti kraći od jednog mjeseca niti duži od jedne godine od dana dostavljanja Ministarstvu pravosnažne presude suda.
- (3) Rad za opće dobro izvršava se, u pravilu, u mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenog lica.
- (4) Osuđeno lice ne snosi troškove izvršavanja rada za opće dobro niti plaća takse na podneske, službene radnje i odluke u vezi s primjenom Pravilnika o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi (u daljem tekstu: Pravilnik).
- (5) Rad za opće dobro je besplatan i ne služi postizanju dobiti poslodavca.

Član 3.

(Svrha izvršavanja i poseban cilj rada za opće dobro)

Svrha izvršavanja rada za opće dobro je da se, uvažavajući opštu svrhu krivično-pravnih sankcija, osuđeno lice kojem je, pod određenim uslovima i obavezama, ograničena sloboda, ne isključi iz društva, već da, uz pomoć i nadzor društvene zajednice, dobrovoljno, ličnim postupcima, radom i odnosom prema posljedicama izazvanim počinjenim djelom, razvije svijest o štetnosti određenih ponašanja i odgovornosti za štetne posljedice.

Član 4.

(Obaveze državnih organa i drugih lica)

Državni organi, ustanove i druga pravna lica, kao i fizička lica, dužni su sarađivati s Ministarstvom, u izvršavanju rada za opće dobro, kad to Ministarstvo od njih zatraži.

Član 5.

(Organizacije kod kojih se obavlja rad za opće dobro i djelatnost)

- (1) Rad za opće dobro može se obavljati u državnim organima, organizacijama od javnog interesa osnovanim na području Zeničko-dobojskog kantona, koje

obavljaju javnu djelatnost u okviru koje se može ostvariti opšta svrha izvršavanja krivično-pravnih sankcija i posebna svrha izvršavanja rada za opće dobro (u daljem tekstu: poslodavac).

- (2) Javna djelatnost poslodavca mora biti humanitarna, ekološka, komunalna, uslužna, kao i svaka druga djelatnost za koju Ministarstvo ocijeni da se s njom može postići opća svrha izvršavanja krivično-pravnih sankcija, kao i posebna svrha izvršavanja rada za opće dobro.

Član 6.

(Poslovi na kojima se obavlja rad za opće dobro u državnim organima)

Poslovi na kojima se obavlja rad za opće dobro u državnim organima mogu biti:

1. Administrativno-tehnički,
2. Operativno-tehnički i
3. Pomoćni poslovi.

Član 7.

(Poslovi na kojima se obavlja djelatnost u ustanovama)

Poslovi na kojima se obavlja djelatnost u ustanovama mogu biti pomoćni i administrativno-tehnički poslovi u javnim ustanovama čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton (u daljem tekstu: Kanton), odnosno općina ili u ustanovama kojima su navedeni organi povjerali javna ovlaštenja, kao i u drugim ustanovama u oblasti fizičke kulture, kulture, obrazovanja, nauke, zdravstva, socijalne zaštite i socijalne sigurnosti.

Član 8.

(Poslovi na kojima se obavlja djelatnost u drugim pravnim licima)

Poslovi na kojima se obavlja djelatnost u drugim pravnim licima mogu biti poslovi nekvalifikovanog do visokokvalifikovanog radnika, odnosno pomoćni i administrativno-tehnički poslovi u javnim preduzećima čiji su osnivači organi iz člana 7. ovog Pravilnika, preduzećima, firmama, kao i drugim pravnim licima ili udruženjima.

Član 9.

(Vrsta posla)

Poslovi kod poslodavca kod kojeg je osuđenik do tada bio u radnom odnosu mogu biti isti poslovi na kojima je osuđenik do tada radio ili drugi poslovi pod uslovom da osuđenik nije u vršenju tih poslova izvršio krivično djelo.

Član 10.

(Lista poslodavaca)

Ministarstvo utvrđuje listu poslodavaca iz člana 5. ovog pravilnika, koji obavljaju poslove od javnog interesa i kod kojih se izvršava rad za opće dobro, kao što su:

komunalna preduzeća, šumsko-privredna preduzeća, domovi za starija i nemoćna lica, domovi za psihički bolesna odrasla lica, nevladine organizacije, narodne kuhinje, Caritas/ Preporod/ La benevolencija/ Merhamet, Crveni križ/krst, organizacije lica sa posebnim potrebama, bolnice i slične organizacije.

Član 11.

(Nadležnost za raspoređivanje i mjere koje preduzima Ministarstvo)

- (1) Ministarstvo raspoređuje osuđeno lice na rad za opće dobro, određuje vrstu posla na kojem će se obavljati rad za opće dobro, vodeći računa o sposobnostima i znanjima osuđenog lica.
- (2) Ministarstvo neposredno preduzima mjere za poboljšanje izvršavanja rada za opće dobro, pruža stručnu pomoć, prikuplja i obrađuje statističke podatke, te obavlja i druge poslove propisane ovim pravilnikom i drugim propisima.
- (3) Ministarstvo saraduje s drugim državnim organima, naučnim i drugim ustanovama, strukovnim udruženjima, drugim pravnim licima i pojedincima, radi poboljšavanja uslova izvršavanja rada za opće dobro i pomoći osuđenim licima na radu za opće dobro.
- (4) Ministarstvo, kada je to u javnom interesu ili kada to ocijeni potrebnim, obavještava javnost o uslovima i stanju izvršavanja rada za opće dobro, radi uključivanja društvene zajednice u postupke izvršavanja.

DIO DRUGI - NAČELA IZVRŠAVANJA RADA ZA OPĆE DOBRO

Član 12.

(Zabrana nezakonitog postupanja i diskriminacije)

- (1) Rad za opće dobro izvršava se na način koji osuđenom licu i njegovoj porodici jamči poštivanje ljudskog dostojanstva, osnovnih prava i sloboda i privatnosti.
- (2) Zabranjuje se diskriminacija zasnovana na rasi, boji kože, spolu, jeziku, religiji ili vjerovanju, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom i socijalnom porijeklu.
- (3) Osuđeno lice koje je bio podvrgnuto nezakonitom postupanju ili diskriminaciji iz stava (2) ovog člana ima pravo na naknadu štete.
- (4) Pod pojmom osuđeno lice, državni službenik, povjerenik, ministar i rukovodilac pravnog lica podrazumijevaju se osobe oba spola.

Član 13.

(Individualni program izvršavanja rada za opće dobro)

- (1) Rad za opće dobro izvršava se prema individualnom programu izvršavanja, u skladu s ovim pravilnikom.
- (2) Individualni program iz stava (1) ovog člana utvrđuju državni službenik i povjerenik za svako osuđeno lice, a na osnovu osobina ličnosti, ličnih prilika, zdravstvenog stanja, prethodnog zaposlenja, sposobnosti i stručnosti osuđenika.

Član 14.

(Prigovor osuđenog lica)

Osuđeno lice ima pravo da uloži prigovor na odnos prema njemu, za vrijeme izvršavanja rada za opće dobro, koji je suprotan odredbama ovog pravilnika, kao i da traži da se izvršavanje rada za opće dobro prilagodi njegovim potrebama, u skladu s ovim pravilnikom.

DIO TREĆI - ORGANI, LICA I NAČIN IZVRŠAVANJA RADA ZA OPĆE DOBRO

Član 15.

(Državni službenik i povjerenik)

- (1) Ministarstvo izvršava pravosnažnu presudu o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro, putem državnog službenika Ministarstva i povjerenika.
- (2) Povjerenik je zaposlenik poslodavca kod kojeg se obavlja rad za opće dobro, kojeg, na prijedlog poslodavca, rješenjem imenuje ministar za pravosuđe i upravu (u daljem tekstu : Ministar) i koji obavlja neposredni nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro.
- (3) Državni službenik iz stava (1) ovog člana može biti lice koji ima završenu visoku stručnu spremu, radno iskustvo u trajanju od najmanje tri godine i primjerene ljudske osobine koje mogu biti uzor ponašanja osuđeniku.
- (4) Povjerenik ne mora imati visoku stručnu spremu, ukoliko poslodavac nema odgovarajućih zaposlenika visoke stručne spreme, ali mora ispunjavati ostale uslove iz stava (3) ovog člana.
- (5) Za svoj rad, državni službenik i povjerenik odgovorni su Ministru.

Član 16.

(Stručna obuka)

- (1) Ministarstvo organizuje stalnu stručnu obuku državnih službenika i povjerenika iz člana 15. ovog

pravilnika, radi sticanja, održavanja i usavršavanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina, koje će omogućiti afirmaciju rada za opće dobro na stručan, društveno koristan i efikasan način i u skladu s etičkim standardima profesije iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija.

- (2) U organizovanju obuke Ministarstvo može zatražiti pomoć od kantonalnih ministarstava nadležnih za zdravstvo, rad i socijalnu zaštitu, obrazovanje i sport, a po potrebi i drugih državnih organa, ustanova, udruženja i pojedinih stručnjaka (socijalni radnik, pedagog, psiholog, penolog i sl.).
- (3) Ministar donosi Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika.

DIO ČETVRTI - IZVRŠAVANJE RADA ZA OPĆE DOBRO

Član 17.

(Ugovor o izvršavanju rada za opće dobro i evidencija poslodavaca i poslova)

- (1) Ministar zaključuje ugovore s poslodavcima iz člana 5. ovog pravilnika o postojanju zajedničkog interesa za izvršavanje rada za opće dobro i upućivanju osuđenog lica na rad za opće dobro.
- (2) Zajednički interes iz stava (1) ovog člana sastoji se u obezbjeđenju postizanja svrhe i posebnih ciljeva rada za opće dobro i besplatnog rada osuđenika u korist poslodavca.
- (3) Ugovor iz stava (1) ovoga člana sadrži: opis djelatnosti poslodavca, vrste poslova na kojima osuđeno lice može izvršavati rad za opće dobro, mjesto izvršavanja rada za opće dobro, spisak lica koja mogu biti imenovana za povjerenike, vrijeme trajanja ugovora, uvjeti pod kojima se može raskinuti ugovor, prava i obaveze Ministarstva i poslodavca i druga pitanja od značaja za izvršavanje rada za opće dobro.
- (4) Ministarstvo vodi evidenciju poslodavaca s kojima su zaključeni ugovori iz stava (1) ovog člana i popis radnih mjesta na kojima se može izvršavati rad za opće dobro, u posebnoj knjizi, u kojoj je na svakoj stranici evidentiran po jedan poslodavac, a prema Obrascu 1, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Član 18.

(Prva obuka povjerenika, uvjerenje i evidencija uvjerenja)

- (1) Nakon zaključivanja ugovora iz člana 17. ovog pravilnika, Ministarstvo organizuje obuku lica sa spiska lica koja mogu biti imenovana za povjerenike.
- (2) O uspješno završenoj obuci, Ministarstvo izdaje povjereniku uvjerenje i vodi evidenciju izdatih uvjerenja.

Član 19.

(Rješenje o imenovanju povjerenika)

- (1) Ministar donosi rješenje o imenovanju povjerenika, u roku od osam dana od prijema pravosnažne presude, pri čemu prilikom imenovanja povjerenika zabranjuje diskriminacija zasnovana na rasi, boji kože, spolu, jeziku, religiji ili vjerovanju, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom i socijalnom porijeklu.
- (2) Rješenjem o imenovanju povjerenika određuju se prava i obaveze povjerenika, period za koji se povjerenik imenuje i ime i prezime osuđenog lica kojeg nadzire u obavljanju rada.

Član 20.

(Evidencija povjerenika, iskaznica i evidencija iskaznica povjerenika)

- (1) Ministarstvo vodi evidenciju imenovanih povjerenika u posebnoj knjizi, u kojoj je na svakoj stranici evidentiran po jedan povjerenik, prema Obrascu 2, koji je sastavni dio ovog pravilnika.
- (2) Ministarstvo izdaje posebnu iskaznicu povjereniku, koja sadrži: naziv "Iskaznica povjerenika, ime i prezime povjerenika i JMBG, fotografiju povjerenika, mjesto, datum izdavanja i broj iskaznice i pečat Ministarstva.
- (3) Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim i vraćenim iskaznicama.

Član 21.

(Rokovi za obavljanje razgovora s osuđenim licem i izradu pojedinačnog programa rada)

- (1) U roku od 8 dana od prijema rješenja o imenovanju povjerenika iz člana 19. ovog Pravilnika, državni službenik i povjerenik obaviće razgovor sa osuđenim licem, radi izrade individualnog programa izvršavanja rada za opće dobro.

- (2) Osuđenom licu saopštiti će se da je dužno obaviti ljekarski pregled i dostaviti Ministarstvu pravde uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na koje se raspoređuje i izrade individualnog programa rada, najkasnije u roku od 5 dana od dana obavljenog razgovora.
- (3) U roku od 7 dana od dana obavljenog razgovora iz stava (1) ovog člana, državni službenik i povjerenik dužni su izraditi individualni program izvršavanja rada za opće dobro za osuđeno lice i dostaviti ga Ministru, radi donošenja rješenja o raspoređivanju na rad za opće dobro i utvrđivanja individualnog programa izvršavanja rada za opće dobro.

Član 22.

(Rješenje o raspoređivanju na rad za opće dobro)

- (1) Ministar donosi rješenje o raspoređivanju osuđenog lica na rad za opće dobro i upućuje ga na rad za opće dobro, u roku ne kraćem od mjesec dana od prijema pravosnažne presude.
- (2) Prije donošenja rješenja iz stava (1) ovog člana, državni službenik upoznaje osuđeno lice sa individualnim programom rada za opće dobro, a osuđeno lice potpisuje izjavu da je upoznato s individualnim programom rada.
- (3) Rješenjem iz stava (1) ovog člana osuđeno lice se raspoređuje na poslove na kojima se izvršava rad za opće dobro, u skladu s odredbama ovog pravilnika i određuje se početak, raspored i završetak izvršavanja rada za opće dobro, na osnovu prethodnog dogovora s poslodavcem.
- (4) Vrijeme izvršavanja rada za opće dobro, zavisno od potrebe, vrste i mjesta rada, po prijedlogu osuđenog lica, može se, izmjenom rješenja, prilagoditi potrebama tog lica.
- (5) Ministarstvo pravde obavještava sud koji je donio presudu o početku izvršavanja rada za opće dobro.

Član 23.

(Uslovi rada za opće dobro na slobodi)

- (1) Na radno vrijeme osuđenog lica, odmor u toku rada, dnevni i sedmični odmor i upotrebu sredstava zaštite na radu, primjenjuju se opći propisi o radu i zaštiti na radu i opći akti poslodavca.
- (2) Poslodavac osigurava osuđeno lice od nezgoda na poslu i profesionalnih oboljenja za vrijeme izvršavanja rada za opće dobro.

- (3) Osuđeno lice je odgovorno za štetu koju, namjerno ili grubom nepažnjom, prouzrokuje poslodavcu za vrijeme izvršavanja rada za opće dobro.

Član 24.

(Odgoda i prekid izvršavanja rada za opće dobro)

- (1) Izvršavanje rada za opće dobro može biti odgođeno ili prekinuto na molbu osuđenog lica, njegovog branitelja ili centra za socijalni rad.
- (2) Molba se podnosi Ministarstvu, a u molbi se moraju navesti razlozi i dokazi o činjenicama koje opravdavaju odgodu ili prekid pod okolnostima utvrđenim odredbama federalnog zakona kojima se reguliše izvršenje krivičnih sankcija, a koje se odnose na odlaganje i prekid izvršenja kazne zatvora.
- (3) Molba za odgodu izvršavanja rada za opće dobro može se podnijeti u roku od 3 dana od dostavljanja rješenja o rasporedu na rad za opće dobro, a nakon proteka toga roka, ako su razlozi za odgodu nastali kasnije, a izvršavanje rada za opće dobro još nije započeto, ali ne kasnije od četrdeset osam sati po saznanju za njihovo postojanje.
- (4) Molba zadržava izvršavanje rješenja o rasporedu na rad za opće dobro.
- (5) Molba za prekid izvršavanja rada za opće dobro može se podnijeti u roku od dvadesetičetiri sata od nastupanja okolnosti koja je razlog za prekid.
- (6) Molba zadržava izvršavanje rješenja o rasporedu na rad za opće dobro.
- (7) Rješenje o odgodi, odnosno rješenje o prekidu izvršavanja rada za opće dobro donosi Ministar u roku od 3 dana od prijema molbe.

Član 25.

(Žalba)

- (1) Protiv rješenja kojim se odbija ili odbacuje molba za odgađanje ili prekid izvršenja rada za opće dobro, osuđeno lice ima pravo žalbe Ministru u roku od 3 dana od prijema rješenja.
- (2) Žalba zadržava izvršavanje rješenja o rasporedu na rad za opće dobro.
- (3) Ministar je dužan donijeti rješenje po žalbi iz stava (1) ovog člana u roku od 3 dana od prijema žalbe.
- (4) Protiv rješenja iz stava (3) ovog člana ne može se pokrenuti upravni spor.

Član 26.**(Razlozi i trajanje odgode i prekida izvršavanja rada za opće dobro)**

- (1) Razlozi za odgodu ili prekid izvršavanja rada za opće dobro su:
 - a) iznenadno oboljenje osuđenog lica,
 - b) smrtni slučaj, teška bolest ili nastupanje okolnosti u kojima je, prema mišljenju centra za socijalni rad, osuđeno lice postalo jedini obavezni osiguravatelj brige o maloljetnoj djeci, bračnom ili vanbračnom drugu, roditelju, usvojitelju ili usvojeniku,
 - c) potreba obavljanja ili dovršenja radova izazvanih elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom, zbog čijeg neobavljanja bi nastala znatna materijalna šteta, a u užoj porodici osuđenog lica nema drugog radno-sposobnog lica.
- (2) Osim u slučajevima iz prethodnog stava, Ministarstvo može, izuzetno, i u drugim opravdanim slučajevima, prekinuti izvršavanje rada za opće dobro, ali ne na period duži od perioda utvrđenog u stavu (4) ovog člana.
- (3) Postojanja razloga iz st. (1) i (2) ovog člana, osuđeno lice dokazuje odgovarajućom potvrdom ili drugom ispravom.
- (4) Izvršavanje rada za opće dobro iz razloga iz stava (1) tačke a) ovoga člana može se odgoditi ili prekinuti dok bolest traje; zbog razloga iz tačke b) najduže do dvadeset dana; zbog razloga iz tačke c) do dovršetka posla, a najduže do dvadeset dana, a u slučaju iz stava (2) ovoga člana najduže do 3 dana.
- (5) Ponovljene odgode izvršavanja rada za opće dobro ne mogu trajati ukupno duže od 6 mjeseci.
- (6) U slučaju ponovljene odgode izvršenja rada za opće dobro zbog bolesti osuđenog lica, koja traje duže od 6 mjeseci, Ministarstvo o tome obavještava sud koji je izrekao presudu, koji donosi odluku o daljem izvršavanju presude.
- (7) Ponovljeni prekidi izvršavanja rada za opće dobro ne mogu trajati duže od trideset dana.
- (8) U slučaju ponovljenog prekida izvršenja rada za opće dobro zbog bolesti osuđenog lica koja traje duže od trideset dana, Ministarstvo o tome obavještava sud koji je izrekao presudu, koji donosi odluku o daljem izvršavanju presude.
- (9) Na odgodu vojnim licima shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se reguliše odgoda izvršavanja kazne zatvora vojnim licima.

- (10) Odgoda i prekid izvršenja rada za opće dobro ne može se odobriti ako je zbog odgode ili prekida izvršenja nastupiti zastarjelost izvršenja rada za opće dobro.

Član 27.**(Ovlaštenja i obaveze državnog službenika i povjerenika)**

- (1) Prilikom upućivanja osuđenog lica na rad za opće dobro, državni službenik upoznaje osuđeno lice sa pravima i dužnostima u toku izvršavanja rada za opće dobro, načinom na koji može ostvarivati svoja prava i posljedicama neurednog izvršavanja ili neizvršavanja rada za opće dobro.
- (2) Povjerenik je dužan osuđeno lice uvesti u posao, pružiti mu potrebnu pomoć i zaštitu, te u saradnji sa državnim službenikom, nadgledati ispunjenje obaveze rada za opće dobro.
- (3) Državni službenik može povjereniku davati bliža uputstva i određivati uslove za izvršavanje rada za opće dobro.
- (4) Državni službenik dužan je, najmanje nakon polovine vremena rada osuđenog lica, izvršiti lični uvid u izvršenje rada za opće dobro i o tome unijeti zabilješku u lični karton tog lica.

Član 28.**(Matična knjiga, registar i lični karton)**

- (1) U Ministarstvu se vodi matična knjiga, registar i lični karton osuđenih lica.
- (2) Povjerenik vodi lični karton za svako osuđeno lice nad kojim vrši nadzor (kontrolu).
- (3) Uputstvo o matičnoj knjizi osuđenih lica, registru i ličnom kartonu donosi Ministar.

Član 29.**(Sadržaj matične knjige)**

Matična knjiga sadrži lične podatke o osuđenom licu, podatke o pravosnažnoj sudskoj presudi, o vremenu i mjestu izvršavanja rada za opće dobro, kao i druge podatke, u skladu sa uputstvom iz člana 28. stav (3) ovog pravilnika.

Član 30.**(Lični karton)**

- (1) Za svako osuđeno lice u Ministarstvu se vodi lični karton.

- (2) U lični karton se upisuju podaci o osuđenom licu i ulaže dokumentacija potrebna za praćenje zakonitosti izvršavanja rada za opće dobro, a posebno:
- pravosnažna presuda,
 - rješenje o raspoređivanju na rad za opće dobro i druge odluke koje se odnose na rad za opće dobro i njegovo izvršavanje,
 - program izvršavanja rada i njegove izmjene,
 - zabilješke o zapažanjima i mišljenjima državnog službenika i povjerenika,
 - obavještenja povjerenika o izvršavanju, odnosno zanemarivanju izvršavanja rada za opće dobro,
 - prigovor osuđenog lica i odluka ministra pravde po prigovoru,
 - izvještaj povjerenika o završenom radu za opće dobro,
 - zaključni izvještaj o obavljenom radu za opće dobro.
- (3) Povjerenik vodi lični karton osuđenog lica, u koji upisuje podatke i ulaže dokumentaciju potrebnu za praćenje izvršavanja rada za opće dobro, a posebno:
- pravosnažna presuda,
 - rješenje o raspoređivanju na rad za opće dobro i druge odluke koje se odnose na rad za opće dobro i njegovo izvršavanje,
 - program izvršavanja i njegove izmjene,
 - zapažanja i mišljenja povjerenika,
 - izvještaj o radu i ponašanju osuđenog lica,
 - izvještaj o završetku rada za opće dobro.
- (4) Osuđeno lice ima pravo uvida u sve podatke iz ličnog kartona.
- (4) Poslodavac je dužan, pismeno i bez odlaganja, obavijestiti Ministarstvo pravde o namjeri raskidanja ugovora, a Ministarstvo pravde o tome odmah obavještava sud koji je donio odluku o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro.
- (5) Ukoliko sud ne odluči da osuđeno lice vrati na izdržavanje kazne zatvora, Ministarstvo pravde obavezno je tom licu obezbijediti izvršenje rada za opće dobro kod drugog poslodavca.

Član 32.

(Prigovor osuđenog lica)

- (1) Osuđeno lice ima pravo prigovora ministru pravde u vezi sa podacima u ličnom kartonu, na program rada i izvještaj povjerenika, te na odnos državnog službenika i povjerenika prema njemu za vrijeme rada za opće dobro koji je suprotan odredbama ovog pravilnika.
- (2) Državni službenik i povjerenik su dužni prigovore zabilježiti u lični karton osuđenog lica i dostaviti ih ministru pravde.
- (3) U roku ne dužem od 8 dana od prijema prigovora, Ministarstvo je dužno saslušati osuđeno lice, državnog službenika i povjerenika i utvrditi opravdanost prigovora, a u daljem roku od tri dana dužno je dati pismeno uputstvo za otklanjanje opravdanih razloga prigovora ili odrediti drugog državnog službenika ili povjerenika nadležnog za to lice.
- (4) Ukoliko se utvrdi da prigovor nije opravdan, ministar pravde o tome obavještava osuđeno lice, koje ima pravo tražiti od suda koji je donio odluku o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro, da konačno odluči o prigovoru.

Član 31.

(Zanemarivanje obaveze rada za opće dobro)

- (1) Zanemarivanjem obaveze rada za opće dobro smatra se: kašnjenje na rad, neopravdano izostajanje s rada, napuštanje rada i namjerno dovođenje sebe u stanje umanjene radne sposobnosti, namjerno oštećenje sredstava za rad, nepoštivanje organizacije i načina rada, ponašanje i odnosi sa zaposlenicima poslodavca ili korisnicima rada koji ne doprinose ostvarenju posebnog cilja toga rada.
- (2) U slučaju iz stava (1) ovoga člana, povjerenik, bez odlaganja, obavještava Ministarstvo pravde.
- (3) U slučaju ponovljenog zanemarivanja obaveze rada za opće dobro, poslodavac može raskinuti ugovor iz člana 17. ovog pravilnika, pod uslovima utvrđenim ugovorom.
- (1) O radu i ponašanju osuđenog lica, povjerenik podnosi izvještaj Ministarstvu.
- (2) Izvještaj se podnosi nakon svake polovine izvršenog rada za opće dobro, a po potrebi i češće.
- (3) O zanemarivanju obaveze rada za opće dobro, povjerenik, bez odlaganja, obavještava Ministarstvo, radi preduzimanja mjera propisanih ovim pravilnikom.
- (4) Nakon izvršenja rada za opće dobro, povjerenik podnosi Ministarstvu izvještaj o završenom radu za opće dobro, najkasnije u roku od 8 dana od završetka rada za opće dobro.

Član 33.

(Izvještaji)

- (5) Na osnovu izvještaja povjerenika o završenom radu za opće dobro, Ministarstvo sačinjava zaključni izvještaj o obavljenom radu za opće dobro i dostavlja ga sudu koji je izrekao presudu.
- (6) Po proteku roka za izvršenje rada za opće dobro, Ministarstvo podnosi sudu izvještaj o neizvršenju ili djelimičnom izvršenju rada za opće dobro i razlozima neizvršenja ili djelimičnog izvršenja rada za opće dobro.

DIO PETI - NADZOR

Član 34.

(Nadzor nad provođenjem Pravilnika, izvršavanjem rada za opće dobro i nad radom povjerenika)

- (1) Nadzor nad provođenjem ovog pravilnika, nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro i nadzor nad radom povjerenika vrši Ministarstvo, putem državnog službenika.
- (2) U vršenju nadzora nad radom povjerenika, državni službenik je dužan posebno:
- unapređivati i nadzirati rad povjerenika,
 - sazivati zajedničke sastanke s povjerenicima, najmanje jedanput mjesečno,
 - stimulisati povjerenike na stručno usavršavanje,
 - podnositi Ministru godišnji izvještaj o svom radu.

Član 35.

(Razlozi zamjene povjerenika)

Tokom izvršavanja rada za opće dobro, Ministarstvo može zamijeniti povjerenika iz slijedećih razloga:

- na zahtjev suda,
- u slučaju duže spriječenosti povjerenika za rad,
- zbog neispunjavanja obaveza iz rješenja o imenovanju povjerenika,
- zbog osnovane sumnje u nepristrasnost povjerenika.

DIO VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36.

(Rok za donošenje provedbenih propisa)

Do dana primjene ovog pravilnika, ministar će donijeti:

- Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i ličnom kartonu osuđenih lica,
- Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika.

Član 37.

(Rok za izvršavanje obaveza Ministarstva pravde)

Do dana primjene ovog pravilnika, Ministar će:

- utvrditi listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za obavljanje rada za opće dobro,
- zaključiti ugovore s poslodavcima o obavljanju rada za opće dobro,
- organizovati obuku povjerenika i
- obezbijediti uspostavljanje knjiga i evidencija propisanih ovim pravilnikom.

Član 38.

(Obavještavanje suda o mogućnosti izvršavanja rada za opće dobro)

Do početka primjene ovog pravilnika, Ministarstvo će obavijestiti nadležne sudove u Zeničko-dobojskom kantonu o mogućnosti izvršavanja rada za opće dobro, vrsti poslova i broju osuđenika koji mogu izvršavati rad za opće dobro.

Član 39.

(Prestanak primjene)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju da važe: Pravilnik o vrsti i uvjetima za izvršenje sankcija rada za opće dobro na slobodi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/11), Pravilnik o izboru, načinu rada, odgovornosti, obučavanju i evidenciji povjerenika za izvršenje kaznenih sankcija „rad za opće dobro“ („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/09) i Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade povjerenicima u izvršenju krivične sankcije „rad za opće dobro“ („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/09)

Član 40

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", a primjenjuje se od 01.03.2013. godine.

Broj: 06-02-2324/ 13

MINISTRICA

Datum: 22.01.2013. godine

Zenica

dipl. pravnica Romana Brkić, s.r.

.....

53.

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), u vezi s članom 13. Uredbe o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 22/03), ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POPIS
BEZVRIJEDNE REGISTRATURNE GRAĐE U
MINISTARSTVU ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

Član 1.

(Predsjednik, članovi Komisije)

Imenuje se Komisija za provođenje postupka za odabiranje arhivske građe, odnosno izdvajanje bezvrijedne registraturne građe (u daljnjem tekstu: Komisija) u sastavu:

- 1) Melih Karan, predsjednik
- 2) Meliha Omerspahić, članica
- 3) Melita Dizdar, članica

Član 2.

(Ovlaštenje Komisije)

- (1) Zadatak Komisije iz člana 1. ovog rješenja je da provede postupak za odabiranje arhivske građe, odnosno izdvajanje bezvrijedne registraturne građe, te sačini popis iste, sa sadržinom utvrđenom u članu 13. stav 3. Uredbe o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama za upravu Federacije Bosne i Hercegovine, a saglasno Listi kategorija registraturne građe i rokovima čuvanja.
- (2) Komisija iz člana 1. ovog rješenja će u saradnji sa predstvanikom nadležnog arhiva, koji vrši stručni nadzor, razmotriti popis i izvršiti provjeru građe predložene za uništenje, te o istom sačiniti zapisnik na osnovu kojeg nadležni arhiv izdaje rješenje za uništenje bezvrijedne registraturne građe.

Član 3.

(Mandat Komisije)

Rok za izvršenje zadatka iz tačke II. Ovog Rješenja je 90 dana od dana donošenja rješenja.

Član 4.

(Poslovnik o radu Komisija)

Komisija donosi Poslovnik o radu koji usvaja većinom glasova.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 06/02-34-1856/ 13

MINISTRICA

Datum: 21.1.2013. godine

Zenica

dipl. pravnica Romana Brkić, s.r.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE,
NAUKU, KULTURU I SPORT

54.

U skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08, 03/10 i 06/12), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, donosi:

P R A V I L N I K

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU
UTVRĐIVANJA UVJETA ZA RAD AUTOŠKOLA,
SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA
AUTOŠKOLA

(„Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“,
broj: 11/08)

Član 1.

U članu 2. stav (2) mijenja se i glasi:

„ (2) Upis autoškole u Registar vrši se nakon provedenog postupka utvrđivanja uvjeta za osposobljavanje i izdatog rješenja o odobrenju obavljanja odgovarajućeg osposobljavanja kandidata za vozača motornih vozila.“

Član 2.

Član 3. mijenja se i glasi:

„(1) Autoškola podnosi Ministarstvu zahtjev za odobrenje obavljanja osposobljavanja kandidata za vozača motornih vozila i upis u Registar.

(2) Uz zahtjev autoškola podnosi dokaze o ispunjavanju uvjeta za izdavanje odobrenja za osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila.

(3) Autoškola podnosi Ministarstvu i zahtjev za izmjenu i dopunu uvjeta, koji su propisani za obavljanje osposobljavanja kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti

saobraćaja na putevima i upravljanja motornim vozilom, u roku od 7 (sedam) dana od dana nastale promjene.”

Član 3.

U članu 4. mijenja se i glasi:

„(1) Utvrđivanje uvjeta rada autoškola za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozača motornih vozila utvrđuje Komisija za provođenje postupka utvrđivanja uvjeta rada autoškola (u daljem tekstu: Komisija) koju imenuje Ministarstvo.

(2) O utvrđivanju uvjeta iz predhodnog stava Komisija sačinjava zapisnik.

(3) Komisija se sastoji od predsjednika i 2 (dva) člana.

(4) Za zakonitost rada Komisije odgovoran je predsjednik.”

Član 4.

U članu 5. stav (1) mijenja se i glasi:

“(1) Na osnovu zapisnika iz stava (2) prethodnog člana i dostavljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta, Ministarstvo donosi rješenje o odobrenju obavljanja osposobljavanja kandidata za vozača motornih vozila i/ili rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenju obavljanja osposobljavanja kandidata za vozača motornih vozila.”

Član 5.

Član 6. briše se.

Član 6.

Član 7. mijenja se i glasi:

„Ministarstvo objavljuje spisak autoškola u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, najmanje jednom godišnje, a u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka.“

Član 7.

Član 8. briše se.

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 10-02-1707-1/13
Zenica; 23.01.2013. godine

MINISTAR
Mirko Trifunović, s.r.

55.

Na osnovu člana 43. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/04, 20/07, 19/09 i 9/11), a na Pedagoškog zavoda Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport d o n o s i

RJEŠENJE

o odobrenju upotrebe udžbenika *Fizika 1 za prvi razred gimnazije*

I

Odobrava se upotreba udžbenika *Fizika 1 za prvi razred gimnazije* autora Željka Stapića u nastavnom procesu prvog razreda gimnazije na području Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2012/13. godini.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“

Broj: 10-38-27656-2/12
Zenica; 15.01.2013. godine

MINISTAR
Mirko Trifunović, s.r.

56.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08, 03/10 i 06/12), a na osnovu člana 177. stav (7) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10) i člana 2. Pravilnika o radu Komisije za kontrolu osposobljavanja za vozača motornih vozila („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 13/12), donosi:

RJEŠENJE

o imenovanju komisije za kontrolu osposobljavanja za vozača motornih vozila

Član 1.

(Sastav Komisije)

U Komisiju za kontrolu osposobljavanja za vozača motornih vozila na područja Zeničko-dobojskog kantona imenuju se:

1. Sivro Almir - predsjednik komisije
2. Bajgorić Behudin - član
3. Rezaković Nevzeta - član

Član 2.
(Obaveze Komisije)

Imenovani se zadužuju za obavljanje kontrole uvjeta rada autoškola i načina na koji autoškole vrše osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila na području Zeničko-dobojskog kantona, propisanih odredbama Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 46/12).

Član 3.
(Naknada za rad)

Imenovanim za rad u komisiji pripada novčana naknada, a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu Komisije za kontrolu osposobljavanja za vozača motornih vozila („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 13/12).

Član 4.
(Mandat Komisije)

Komisija se imenuje na period od 1 (jedne) godine. U slučaju utvrđenog kršenja odredbi Pravilnika o radu Komisije za kontrolu osposobljavanja za vozača motornih vozila („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 13/12), imenovana lica se mogu razriještiti i prije isteka perioda iz stava 1. ovog člana.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 10-27-202-20/13
Zenica; 31.01.2013. godine

MINISTAR
Mirko Trifunović, s.r.

57.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08, 03/10 i 06/12), a na osnovu člana 177. stav (7) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10) i člana 2. Pravilnika o radu komisije za kontrolu polaganja ispita za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/12), donosi:

RJEŠENJE

o imenovanju komisije za kontrolu polaganja ispita za vozača motornih vozila

Član 1.
(Sastav Komisije)

U Komisiju za kontrolu polaganja ispita za vozača motornih vozila na području Zeničko-dobojskog kantona imenuju se:

1. Maid Pračić - predsjednik komisije
2. Samka Lokmić – član
3. Irhana Beganović – član
4. Lejla Hodžić – član

Član 2.
(Obaveze Komisije)

Imenovani se zadužuju za vršenje kontrole polaganja ispita za vozača motornih vozila na području Zeničko-dobojskog kantona, ažurnosti i urednosti dokumentacije na prijavnim / ispitnim mjestima i načina rada sekretara ispitne komisije u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 46/12) i Uputstvom o načinu rada Ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/12).

Član 3.
(Naknada za rad)

Imenovanim za rad u komisiji pripada novčana naknada, a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu komisije za kontrolu polaganja ispita za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/12).

Član 4.
(Mandat Komisije)

Komisija se imenuje na period od 1 (jedne) godina. U slučaju utvrđenog kršenja odredbi Pravilnika o radu komisije za kontrolu polaganja ispita za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/12), imenovana lica se mogu razriještiti i prije isteka perioda iz stava 1. ovog člana.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 10-27-202-21/13
Zenica; 31.01.2013. godine

MINISTAR
Mirko Trifunović, s.r.

58.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08, 03/10 i 06/12), a na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 46/12) i člana 2. Uputstva o načinu rada Ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/12), donosi:

R J E Š E N J E

o imenovanju sekretara ispitne komisije za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

(Sastav sekretara)

Za sekretare ispitne komisije za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona imenuju se:

- Arnel Mešić (ispitno mjesto Zenica);
- Eldin Durmić (ispitno mjesto Zenica);
- Aiša Deljković (ispitno mjesto Tešanj);
- Ermin Mujaković (ispitno mjesto Doboje - Jug);
- Iva Labudović (prijavno mjesto Usora);
- Sead Bradarić (ispitno mjesto Maglaj);
- Aida Čamdžić (ispitno mjesto Zavidovići);
- Suada Nalić (ispitno mjesto Žepče);
- Niaz Kovač (ispitno mjesto Kakanj);
- Haris Omeragić (ispitno mjesto Visoko);
- Dragana Gutić (ispitno mjesto Breza);
- Elma Balta (prijavno mjesto Vareš);
- Aziz Šišić (ispitno mjesto Olovo).

Član 2.

(Obaveze sekretara)

Imenovani se zadužuju za obavljanje svih radnji neophodnih za organizaciju i pripremu ispita za vozače motornih vozila na području Zeničko-dobojskog kantona, propisanih odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 46/12) i Uputstvom o načinu rada Ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/12).

Član 3.

(Naknada za rad)

Imenovanim za njihov rad pripada novčana naknada, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu rada Ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/12).

Član 4.

(Mandat sekretara)

Sekretari se imenuje na period od 1 (jedne) godina.

U slučaju utvrđenog kršenja odredbi Zakona o osnovima sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 46/12) i Uputstva o načinu rada Ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/12), imenovana lica se mogu razriještiti i prije isteka perioda iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 10-27-202-22/13

Zenica; 31.01.2013. godine

MINISTAR

Mirko Trifunović, s.r.

59.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08, 03/10 i 06/12), a na osnovu člana 177. stav (2) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10) i člana 4. Pravilnika o postupku utvrđivanja uvjeta za rad autoškola, sadržaju i načinu vođenja registra autoškola („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/08), donosi:

R J E Š E N J E

o formiranju Komisije za provođenje postupka utvrđivanja uvjeta rada autoškola

Član 1.

(Sastav Komisije)

Imenuje se Komisija za provođenje postupka utvrđivanja uvjeta rada autoškola u sastavu:

1. Sead Pojskić (predsjednik)
2. Vahdeta Salčinović (član)
3. Indira Heganović (član)

Član 2.

(Obaveze Komisije)

Članovi Komisije se zadužuju da, u skladu sa odredbama Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 46/12) i Pravilnika o postupku utvrđivanja uvjeta za rad autoškola, sadržaju i načinu vođenja registra autoškola („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/08), provede postupak utvrđivanja uvjeta rada autoškola na području Zeničko-dobojskog kantona.

Član 3.

(Naknada za rad)

Članovima Komisije pripada naknada za rad u skladu sa Rješenjem o visini naknade članovima Komisije za provođenje postupka verifikacije i reverifikacije autoškola broj: 10-27-7635-3-1/07 od 23.10.2007. godine.

Član 4.

(Mandat Komisije)

Komisija se imenuje na period od 1 (jedne) godine.

U slučaju utvrđenog kršenja odredbi Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 46/12) i Pravilnika o postupku utvrđivanja uvjeta za rad autoškola, sadržaju i načinu vođenja registra autoškola („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/08), imenovana lica se mogu razriještiti i prije isteka perioda iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 10-27-202-23/13

Zenica; 31.01.2013. godine

MINISTAR

Mirko Trifunović, s.r.

60.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08, 03/10 i 06/12), a na osnovu člana 179. stav (2) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i

48/10), člana 8. Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 46/12) i člana 2. Uputstva o načinu rada Ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/12), donosi:

RJEŠENJE

o imenovanju ispitne komisije za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

(Sastav Komisije)

U ispitnu komisiju za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona imenuju se:

- 1) Smailhodžić Akif – predsjednik komisije
- 2) Mujičić Eladina - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 3) Hrvač-Marković Zorka - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 4) Borić Jusuf - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 5) Kavaz Šerif - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 6) Hadžić Refik - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 7) Poračanin Elbis - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 8) Rajkić Dževdet - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 9) Kovač Rasim - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 10) Čostović Fehro - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 11) Spahić Ekrem - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 12) Hadžić Bego - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 13) Huseinbašić Amir - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 14) Buljubašić Almir - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 15) Vrbić Zdenko - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 16) Jamaković Sead - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 17) Akšamović Elvir - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 18) Batina Josip - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 19) Zubača Avdo - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 20) Aščerija Ešref - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 21) Hodžić Šezad - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 22) Miličević Zoran - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 23) Kurdić Hamdo - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 24) Omić Emin - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 25) Đidić Kadir - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 26) Masnopita Mirza - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 27) Baručija Nusret - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 28) Adžaić Dinko - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 29) Hamidović Omer - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 30) Begović Alen – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 31) Omerdić Elvira – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 32) Amela Subašić – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 33) Krišto Željko – ispitivač praktičnog dijela ispita

- 34) Hodžić Mensud – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 35) Kovač Sulejman – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 36) Isaković Husein – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 37) Isaković Rašid - ispitivač praktičnog dijela ispita
- 38) Džidić Muhamed – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 39) Čabro Salih – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 40) Hodžić Meho – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 41) Agić Hajrudin – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 42) Martinović Juro – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 43) Mešić Mirsad - ispitivač praktičnog dijela ispita
- 44) Mešić Alma – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 45) Starčević Fadil – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 46) Joldić Zajim – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 47) Pendić Zvonko - ispitivač praktičnog dijela ispita
- 48) Husić Esed - ispitivač praktičnog dijela ispita
- 49) Sulejmanović Husein – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 50) Predžić Ismet – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 51) Ristić Cvijetin – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 52) Kovačević Hamid - ispitivač praktičnog dijela ispita
- 53) Berbić Ibrahim – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 54) Bečić Ramiz – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 55) Sarač Indir - ispitivač praktičnog dijela ispita
- 56) Salkić Hazim – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 57) Mušinbegović Nedim - ispitivač praktičnog dijela ispita
- 58) Ferhat Nurija – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 59) Fejzić Ševal – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 60) Halilović Sejad – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 61) Osmić Salko - ispitivač praktičnog dijela ispita
- 62) Bakšić Enes – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 63) Bulbulušić Hariz – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 64) Šabić Dževad – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 65) Balta Mehmedalija – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 66) Brkić Sead – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 67) Livančić Ivan – ispitivač praktičnog dijela ispita

Član 2.

(Obaveze Komisije)

Imenovani se zadužuju za obavljanje svih radnji neophodnih za provođenje ispita za vozače motornih vozila na području Zeničko-dobojskog kantona, propisanih odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Herce-

govine“, broj: 46/12) i Uputstva o načinu rada Ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/12).

Član 3.

(Naknada za rad)

Imenovanim za rad u ispitnoj komisiji pripada novčana naknada, a u skladu sa odredbama Uputstva o načinu rada Ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/12).

Član 4.

(Mandat Komisije)

Komisija se imenuje na period od 1 (jedne) godina.

U slučaju utvrđenog kršenja odredbi Zakona o osnova- ma sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercego- vini ("Službeni glasnik BiH", broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), Pravilnika o načinu i uvjetima organizira- nja ispita za vozača motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 46/12) i Uputstva o načinu rada Ispitne komisije za vozače motornih vozila („Slu- žbene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/12), imenovana lica se mogu razriještiti i prije isteka perioda iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 10-27-202-24/13

Zenica; 31.01.2013. godine

MINISTAR

Mirko Trifunović, s.r.

61.

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08 i 06/12), člana 179. stav (2) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10) i člana 8. Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 46/12), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, donosi:

RJEŠENJE

o privremenom imenovanju ispitivača iz poznavanja pružanja prve pomoći u Ispitnu komisiju za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

(Sastav Komisije)

Za ispitivača iz poznavanja pružanja prve pomoći ispitnu komisiju za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona privremeno se imenuju:

- 1) sci. spec. dr. Ibrahim Gledo
- 2) spec. dr. Alija Močević
- 3) Hakić dr. Halida
- 4) Hozić dr. Eldin
- 5) Ruvic dr. Nermina
- 6) Čamdžić dr. Mirsad
- 7) Radoš dr. Slaven
- 8) Ismić dr. Mejrema
- 9) Limo dr. Samra
- 10) Selimović dr. Senad

Član 2.

(Obaveze Komisije)

Imenovani se zadužuju za obavljanje svih radnji neophodnih za provođenje ispita iz poznavanja pružanja prve pomoći za vozače motornih vozila na području Zeničko-dobojskog kantona, propisanih odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 46/12), Uputstva o načinu rada Ispitne komisije za vozača motornih vozila („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 13/12) i Izmjenama i dopunama Uputstva o načinu rada Ispitne komisije za vozača motornih vozila, broj: 10-27-2740-5-1/12 od 18.09.2012. godine.

Član 3.

(Naknada za rad)

Imenovanim za rad u ispitnoj komisiji pripada novčana naknada, a u skladu sa odredbama Uputstva o načinu rada Ispitne komisije za vozača motornih vozila („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 13/12) i Izmjenama i dopunama Uputstva o načinu rada Ispitne komisije za vozača motornih vozila, broj: 10-27-2740-5-1/12 od 18.09.2012. godine.

Član 4.

(Mandat Komisije)

Ispitivači se imenuju u Ispitnu komisiju za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona do 01.05. 2013. godina.

Član 5.

(Razriješenje iz komisije)

U slučaju utvrđenog kršenja odredbi Zakona o osnova- ma sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercego- vini ("Službeni glasnik BiH", broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), Pravilnika o načinu i uvjetima organizi- ranja ispita za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 46/12) ili Uputstva o načinu rada Ispitne komisije za vozača motornih vozila („Slu- žbene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 13/12), imenovana lica se mogu razriješiti i prije isteka perioda iz stava 1. ovog člana.

Član 6.

(Stupanje na snagu)

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 10-27-202-25/13

Zenica; 31.01.2013. godine

MINISTAR

Mirko Trifunović, s.r.

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE

62.

Na osnovu člana 15. Pravilnika o načinu, uvjetima, postupku i kriterijima utvrđivanja i trajanja privremenog obustavljanja održavanja polaska ili reda vožnje usljed više sile ili vanrednog slučaja u cestovnom prometu („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/10), a u vezi sa rješenjem Federalnog ministarstva prometa i komunika- cija o produženju važnosti privremeno obustavljenog održavanja polaska ili voznog reda i privremeno regi- striranih voznih redova („Službene novine Federacije BiH“, broj 112/12), Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobo- jskog kantona donosi

RJEŠENJE

o produženju važnosti privremeno obustavljenog održavanja polaska ili reda vožnje i privremeno registrovanih redova vožnje

I.

Redovima vožnje na kantonalnim autobusnim linijama, kojima je odobreno privremeno obustavljanje kao i privremeno registrovanim redovima vožnje čija važnost ističe 31.12.2012. godine, produžava se rok važnosti do završetka postupka usklađivanja i registracije redova

vožnje na kantonalnim autobusnim linijama, a najduže do 31.08.2013. godine.

II.

Rješenje će se objaviti u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

III.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 12-27-13777-3/12

MINISTAR

Datum, 31.12.2012. godine

Zenica

mr.sci.Raif Seferović dipl.ing., s.r.

**KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE
POSLOVE**

63.

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o obliku i sadržaju iskaznice inspektora organa uprave i službi za upravu i sadržaju i načinu vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 20/98) objavljuje se:

O G L A S

**o objavljivanju nevažećom službene iskaznice
kantonalnog inspektora**

Službena iskaznica kantonalnog inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona broj: 18-34-5465/02 od 15.03.2002. godine, izdata na ime kantonalne turističko-ugostiteljske inspektorice Aleksandre Mehić, **oglašava se nevažećom.**

Broj: 18/01-1-34-2804-1 /13

DIREKTOR

Datum, 07.02.2013. godine

Zenica

dipl. ecc. Silajdžić Mirsada, s.r.

OGLASNI DIO

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 P 026385 09 P
Zenica, 12.12.2012. godine

O G L A S

Općinski sud u Zenici, sudija Rankica Jerković, u parničnom predmetu tužitelja:ESADA SMAJIĆA iz Zenice, kojeg zastupa punomoćnik Hilmo Šehić, advokat iz Zenice, protiv tuženih 1.Isaković Derviša,sina Mehmeda iz Zenice, Gornja Gračanica-Bare bb, 2.Isaković Izudina, sin Mehmeda iz Zenice Gornja Gračanica-Bare bb,3. Isaković Džemile ,kći Mehmeda iz Zenice, Gornja Gračanica-Bare bb,4. Isaković-Herić Derviše, kći Mehmeda iz Zenice, Gornja Gračanica-Bare bb, 5.Isaković Edine, kći Mehmeda iz Zenice, Gornja Gračanica-Bare bb, 6. Isaković Saliha iz Zenice, Gornja Gračanica-Bare bb, 7. Šuvalić Nure iz Zenice - nepoznatog boravišta, radi: utvrđenja prava vlasništva na nekretnini.

Rješenjem ovog suda od 22.08.2012.godine ovaj sud je postavio tuženju Šuvalić Nuri, privremenog zastupnika u ličnosti advokata Almina Hrustića iz Zenice, na temelju čl. 296. st. 2. tač. 4. ZPP-a, jer je boravište tužene nepoznato, tužena nema punomoćnika a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženu Šuvalić Nuru u postupku sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.

Sutkinja

Rankica Jerković, s.r.

.....
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 008397 10 P
Kakanj, 28.01.2013. godine

O G L A S

Općinski sud u Kakanju, sudija Ismar Jukić, u pravnoj stvari tužitelja Mldb.Ilhan Duraković, sin Muhameda, Zastupan po zakonskoj zastupnici - majci Selveti Sikira,a ova po punomoćniku Mesud Obraliija, advokat iz Kakanja, protiv tuženika Muhamed Duraković, radi Izdržavanja.

Sud je rješenjem od 21.12.2012.godine postavio je tuženiku Muhamed Duraković privremenog zastupnika Hfamdija Šljuka, advokat iz Kakanja, na temelju čl. 296. st. 1. tač. 4. ZPP-a, jer je boravište tuženog nepoznato, a nema punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženika u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Sudija

Ismar Jukić, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 019608 12 P
Kakanj, 30.01.2013.godine

O G L A S

Općinski sud u Kakanju, sudija Ismar Jukić u pravnoj stvari tužitelja: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj, protiv tuženih: 1. Sikira Alija sin Derviša iz Kakanja, 2. Avdagić r. Sikira Nazifa kći Ešrefa iz Kakanja, 3. Sikira Fata kći Osmana iz Kakanja, 4. Hadžić Muhamed, sin Huseina, iz Kakanja, 5. Hadžić Fadil, sin Muhameda iz Kakanja, 6. Hadžić Mustafa sin Muhameda, svi nepoznatog prebivališta i boravišta, 7. Sikira r. Alagić Elifa, kći Ismeta, D.Papratnicabr. 8, Kakanj, 8. Sikira Amel, sin Saliha, D.Papratnica br. 8. Kakanj, 9. Sikira Anes sin Saliha, D.Papratnica bb, Kakanj, 10. Jašarević r. Sikira Eldina, kći Saliha, ul. Deseta broj XII, Visoko, 11. Sikira Ešref, sin Mustafe, ul. Alije Izetbegovića 18 kNIZ C, Kakanj, 12. Kafedžić r. Jašarević Saima, kći Ramiza, iz Kakanja, ul. Ive Lole Ribara 9., 13. Jašarević Suada, kći Ramiza iz Kakanja, ul. Alije Izetbegovića 28, Kakanj, 14. Sikira r. Bureković Zatidža, kći Hasana, D.Papratnica bb, Kakanj, 15. Jahić Muhdin, sin Hasana, nepoznatog prebivališta i boravišta, 16. Sikira Zehrudin, sin Hasana, D.Papratnica bb, Kakanj, 17. Sikira Saudin, sin Hasana, D.Papratnica bb, Kakanj, 18. Sikira Sevda zv. Hafiza, kći Hasana, D.Papratnica 15, Kakanj, 19. Sikira Abdulah, sin Hasana, D.Papratnica 34, Kakanj, 20. Sikira Džafer, sin Hasana, D.Papratnica 58, Kakanj, 21. Sikira Osman, sin Hasana, D.Papratnica 2, Kakanj i 22. Hrusto r. Sikira Kija, kći Hasana, Kujavče 9, Kakanj, radi utvrđenja vlasništva i upisa u zemljišne knjige v.s. 1.000,00 KM,

Rješenjem suda od 04.01.2013.godine sud je postavio tuženim od 1-5 i tuženom pod br. 15. privremenog zastupnika Zulić Aminu, advokata iz Kakanja na temelju čl. 296. st. 1. tač. 4 ZPP-a, jer je boravište tuženih nepoznato, a nemaju punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženika u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija

Ismar Jukić, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišno-knjižni ured

Broj: 039-0-DN-12-001 115
Tešanj, 07.01.2013.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent Aldin Šabanović, u postupku Predlagača Kurdić Džemaludina sin Osmana iz Piljužića, zastupan po punomoćniku Džido Martinu-advokatu iz Jelaha radi uspostave zemljišnoknjižnog uloška, protivnicima predlagača Starčević Osmanu, Starčević Uzeiru, Glavaš r. Starčević Zerfi, Mević r. Starčević Kademi koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 222 k.o. SP- Piljužići, Mudrov Muji, Mudrov Šeći, Šahbaz r. Mudrov Emimi, Mudrov Safiji, Hujdur r. Mudrov Safiji, Hujdur r. Pilav Derviši, Isić r. Mudrov Fatimi, Pilav Zeiru, Mudrov Mehmedaliji, Ćeman r. Starčević Alemi, Ćeman r. Starčević Salihi, Ćeman r. Mudrov Hani, Husarić Saimi koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 562 k.o. SP- Piljužići, Kurdić r. Pilav Fati, Kurdić Huseinu, Spahić r. Kurdić Hatidži, Kurdić Muhamedu, Galijašević r. Kurdić Izeti koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 563 k.o. SP- Piljužići, Solo Ademu, Solo Smailu, Kurdić r. Pilav Fati, Kurdić Huseinu, Spahić r. Kurdić Hatidži, Kurdić Muhamedu, Galijašević r. Kurdić Izeti, Gigović Nevzeti koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 564 k.o. SP- Piljužići, te Aljić Šahi, Aljić Ajki, Aljić Mehi, Aljić Zarfi, Aljić Malki, Kurdić r. Pilav Fati, Kurdić Huseinu, Spahić r. Kurdić Hatidži, Kurdić Muhamedu i Kurdić Izeti koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 565 k.o. SP- Piljužići, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-12-001 115 od 07.01.2013.godine privremenog zastupnika u osobi Mularifović Arif, advokat iz Tešnja, pošto su navedena lica nepoznatog prebivališta, a na osnovu čl. 72 st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH i čl. 296. st. 2. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Aldin Šabanović, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko – Dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišnoknjižni ured

Broj: 039-0-Dn-12 001 093
Dana, 09.01.2013.godine.

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent, Jasminka Prnjavorac u postupku Predlagača Begović Hazim zastupan po punomoćniku advokatu Marjanović Franji iz Žabljaka, radi uspostave zemljišnoknjižnog uloška, protivni-

cima predlagača Bedak rođ. Ibrahimkadić Zejni iz Lepenice, Bedak Muhamedu, sinu Kasima iz Lepenice, Bedak Halimi kći Kasima iz Lepenice, Bedak Halidu sinu Kasima iz Lepenice, Bedak Fadilu, sinu Kasima iz Lepenice, Bedak rođ. Tokmić Čerimi ženi Kasima iz Lepenice, koji su upisani u zk.ul.br.513.k.o. SP Kraševo, postavlja se privremeni zastupnik u ovom predmetu i to advokat Martin Džido iz Jelaha, pošto su označena lica nepoznate adrese, ili su umrli a sud nema saznanja o njihovim nasljednicima, a na osnovu člana 296. stav.2. Tačka 4 Zakona o praničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Jasminka Prnjavorac, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-Dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišno-knjižni ured

Broj: 039-0-DN-12-001 142
Tešanj, 14.01.2013.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent Aldin Šabanović, u postupku Predlagača Ganjgo rođ. Ahmić Almase kći Šemse iz Tešnja, Mrkotić bb, zastupane po punomoćniku Bašić Dajani iz Jelaha, radi uspostave zemljišnoknjižnog uloška, protivnicima predlagača Ahmić Salihu sin Osmana, Hadžan rođ. Ahmić Mini i Sarač rođ. Ahmić Haši koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 215 k.o. SP- Ljetinić, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-12-001 142 od 14.01.2013.godine privremenog zastupnika u osobi Džido Martin, advokat iz Jelaha, pošto su navedena lica nepoznatog prebivališta, a na osnovu čl. 72 st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH i čl. 296. st. 2. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Aldin Šabanović, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko – Dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišnoknjižni ured

Broj:.039-0-Dn-12-001 130
Dana,23.01.2013.godine.

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju,izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju,referent zemljišnoknjižnog ureda Nedžad Ljevaković u postupku predlagača "FORTIN" DOO TEŠANJ, u toku je postupak uspostave zemljišnoknjižnog uložka.

Protivnicima predlagača Ogrić Kadi i Ogrić Muratu a koji su upisani kao suvlasnici na nekretnininama upisanim u zk.ul.broj 514 K.O.SP-KRAŠEVO, označenim kao k.č.broj 207/4 Kamenjača, njiva 3 kl.u pov.1121 m2. postavlja se privremeni zastupnik u osobi Mularifović Arif, advokatu iz Tešnja po prijedlogu predlagača, pošto su isti upisani kao suvlasnici i isti su umrli a nasljednici nepoznate adrese, te je u skladu sa odredbama Člana 296 stav 3 Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika i isti će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnik predlagač ili njegov pounomoćnik ne pojavi pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Nedžad Ljevaković, s.r.

.....
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko – Dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišnoknjižni ured

Broj:.039-0-Dn-12 001 141
Dana,28.01.2013.godine.

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent, Jasminka Prnjavorac u postupku Predlagača Ganjgo Almase, kći Šemse iz Mrkotića, zastupana po punomoćniku Dajani Bašić iz Jelaha, radi,uspostave zemljišnoknjižnog uložka, protivnicima pedlagača Kapetanović Mejri, Smailbegović Šećeri, Ajanović Hamdi, Ajanović Dedi, Ibrahimkadić Hamidu, Amidžić Dušanu, Hujdur Smaji, Kasumagić Šahzi, Galijašević Fajki, Unkić Azemu, Kajganić Samiji, Erceg Zoranu, Sopta Nedžida, Sopta Ivanu, Erceg Stipe, Stevanović Vojku, Stevanović Dragoljub, Bašić Hajrudinu, Unkić Bademi, Deljković Mahmi, Deljković Muhamedu, Savović Behiji, Šehović Rasemi, Pilav Muhamedu, Ramić Nadeždi,Ajanović Ismeti, Galijašević Dejanu, Galijašević Emini, Đonlagić Kaniti,koji su upisani kao suvlasnici u zk.

ul. br. 8919 .k.o.SP Tešanj, postavio je Rješenjem br.039-0-Dn-12-001 141 od 28.01.2012.god,privremenog zastupnika u osobi advokat Martin Džido iz Jelaha, pošto označena lica su umrla, pa sud nema tačne adrese njihovih nasljednika, ili su im adrese nepoznate, a na osnovu člana 296. stav.2. Tačka 4. Zakona o praničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Jasminka Prnjavorac, s.r.

SADRŽAJ

USTAVNI SUD FBiH

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | PRESUDA broj: U-39/11 (bosanski jezik)..... | 1 |
| 1. | PRESUDA broj: U-39/11 (srpski jezik)..... | 7 |

VLADA

- | | | |
|-----|--|----|
| 2. | Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „HidroRing“ d.o.o. Jelah-Tešanj..... | 13 |
| 3. | Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „NORD-ENT“ d.o.o. TEŠANJ..... | 13 |
| 4. | Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „VITA-LIFE“ d.o.o. Visoko..... | 14 |
| 5. | Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „MEDENA COMMERCE“ d.o.o. Tešanj..... | 14 |
| 6. | Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda CE privrednom društvu „Tvornica cementa Kakanj“ d.d. Kakanj..... | 15 |
| 7. | Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti obrtniku Kubat Emir iz Kaknja, vlasniku PO „HUREM“..... | 15 |
| 8. | Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu..... | 16 |
| 9. | Odluka o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2012. godine..... | 17 |
| 10. | Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku i ugradnju montažnih drvenih objekata i izgradnju ulaznog objekta prema tunelu Ravne -općina Visoko..... | 17 |
| 11. | Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za sufinansiranje projekta izgradnje javne rasvjete u naselju Šareni Hanovi-općina Visoko..... | 18 |
| 12. | Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „MPM“ d.o.o. Vareš..... | 18 |
| 13. | Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „SALKIĆ“ d.o.o. Jablanica-Tešanj..... | 19 |
| 14. | Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „MEPROMEX“ d.o.o. TEŠANJ..... | 19 |
| 15. | Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „BUDO EXPORT“ d.o.o. ŽEPČE..... | 20 |
| 16. | Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti obrtniku Jasminka Dervišević iz Zenice, vlasniku pekare „NOVA“..... | 20 |
| 17. | Odluka o odobravanju sredstava na ime uplate osnovnog kapitala JU „Dom penzionera“ Zenica..... | 21 |
| 18. | Odluka o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona..... | 21 |
| 19. | Odluka o odobravanju sredstava za učešće u zajedničkom finansiranju projekta izgradnje ambulante u Arnautima..... | 22 |
| 20. | Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „SUBAŠIĆ“ d.o.o. Tešanj..... | 23 |
| 21. | Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta investitoru Lepir (Džemil) Nezir vl. obrta „LEPIR“ ZENICA..... | 23 |
| 22. | Odluka o stavljanju van snage Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-27308/12 od 07.12.2012. godine..... | 24 |
| 23. | Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „SIGMA-PROM“ d.o.o. Jelah-Tešanj..... | 24 |
| 24. | Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrada pravosudnih institucija..... | 25 |

25.	Odluka o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu.....	25
26.	Odluka o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa	25
27.	Odluka o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-dijabaza na ležištu Donji Rakovac, općina Maglaj	26
28.	Odluka o načinu raspodjele i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane i jednokratne naknade od koncesija.....	27
29.	Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2012. godine	28
30.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Vrtlište“ /Faza II - Korak 2./ Općini Kakanj.....	29
31.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda PK FSC CoC	29
32.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava subvencioniranju investicija kod obrta „Lepir“ Zenica, vlasništvo Lepir Nezira	30
33.	Odluka o odobranju sredstava za sufinansiranje Projekta izgradnje jedanaest stambenih jedinica za raseljene osobe, na lokaciji Bravčići, Ulica Prva, Žepče,	30
34.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII mjesec 2013. godine	31
35.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za period I-XII mjesec 2013. godine	32
36.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII mjesec 2013. godine	32
37.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke D.D. Sarajevo za period I-XII mjesec 2013. godine	33
38.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period I-XII 2013. godine	33
39.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa -sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period I-XII 2013. godine	34
40.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII 2013. godine	34
41.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period I-XII 2013. godine	35
42.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem podračuna u okviru JRT za primljene tekuće transfere i donacije, za JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, za period I-XII 2013. godine	35
43.	Odluka o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2013. godine.....	36
44.	Odluka o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2013. godine	36
45.	Odluka o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju male hidroelektrane MHE „PEPELARI“ na Pepelarskoj rijeci, na području općina Zenica i Žepče	37
46.	Rješenje o produženju mandata na kraći period članovima Nadzornog odbora u privrednom društvu “rmk promet” d.d. Zenica.....	38
47.	Rješenje o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Druge gimnazije u Zenici	38
48.	Rješenje o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Edhem Mulabdić“ u Maglaju	39

49.	Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Drugostepene komisije Vlade Zeničko-dobojskog kantona	39
50.	ZAKLJUČAK	40
-	Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Zeničko-dobojskog kantona	40

MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU

51.	Odluka o kriterijima za utvrđivanje prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za program utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu	44
-----	---	----

MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

52.	Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi	45
53.	Rješenje o imenovanju komisije za popis bezvrijedne registraturne građe u ministarstvu pravosuđe i upravu	53

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT

54.	Pravilnik o izmjenama pravilnika o postupku utvrđivanja uvjeta za rad autoškola, sadržaju i načinu vođenja registra autoškola	53
55.	Rješenje o odobrenju upotrebe udžbenika <i>Fizika 1 za prvi razred gimnazije</i>	54
56.	Rješenje o imenovanju komisije za kontrolu osposobljavanja za vozača motornih vozila	54
57.	Rješenje o imenovanju komisije za kontrolu polaganja ispita za vozača motornih vozila	55
58.	Rješenje o imenovanju sekretara ispitne komisije za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona.....	56
59.	Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka utvrđivanja uvjeta rada autoškola	56
60.	Rješenje o imenovanju ispitne komisije za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona.....	57
61.	Rješenje o privremenom imenovanju ispitivača iz poznavanja pružanja prve pomoći u Ispitnu komisiju za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona.....	59

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE

62.	Rješenje o produženju važnosti privremeno obustavljenog održavanja polaska ili reda vožnje i privremeno registrovanih redova vožnje	59
-----	---	----

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

63.	Oglas o objavljivanju nevažećom službene iskaznice kantonalnog inspektora	60
-----	---	----

OGLASNI DIO	61
--------------------------	----

Izdavač: Zeničko-dobojski kanton, ul. Kučukovići br. 2, Zenica
Glavni i odgovorni urednik: Mirsad Kadić, **Telefon:** 032/442-551;
Redakcija i pretplata: 032/407-424; **Štampa:** „PETICA“ Zenica, **Telefon:** 062/211-347